



KEREITI

2

TATAISO YA
TITJHERE

Platinum

Sesotho Sa Nnete

DIKAHARE

Titjhere e ratehang	1
Karolo ya A	2
Karolo ya B	24
Kotara ya 1	24
Beke ya 1: Lapeng	30
Beke ya 2: Lapeng	44
Beke ya 3: Lelapa le metswalle	61
Moralo wa beke le beke	73
Beke ya 4: Dikamano	74
Beke ya 5: Mekgwa e metle	88
Beke ya 6: Mekgwa e metle	108
Beke ya 7: Nako ya ho ba mmoho	119
Beke ya 8: Nako ya ho ba mmoho	134
Beke ya 9: Dihla tsa selemo	149
Beke ya 10: Dihla tsa selemo	162
KOTARA YA 2	179
Beke ya 1: Mehlolo ya metsi	180
Beke ya 2: Mehlolo ya metsi	197
Beke ya 3: Mmuso wa diphoofole	209
Beke ya 4: Mmuso wa diphoofole	222
Beke ya 5: Lefatshe la diphoofole	235
Beke ya 6: Lefatshe la diphoofole	248
Beke ya 7: Dipalangwang tse ntle	260
Beke ya 8: Dipalangwang	276
Beke ya 9: Dipapatso	288
Beke ya 10: Dipapatso	304
KOTARA YA 3	316
Beke 1: Ha re Buisane!	322
Beke ya 2: Ha re Buisane!	336
Beke ya 3: Ho sebedisa theknoloji	353
Beke ya 4: Ho sebedisa theknoloji	367
Beke ya 5: Batho ba re bolokang re sireletsehile	379
Beke ya 6: Batho ba re bolokang re sireletsehile	392
Beke ya 7: Batho ba re bolokang re phetse	406
Beke ya 8: Batho ba re bolokang re sireletsehile	420
Beke ya 9: Batho ba re thusang mesebetsing	435
Beke ya 10: Batho ba re thusang mesebetsing	451
KOTARA YA 4	464
Beke ya 1: Mesebetsi/Borakgwebo	469
Beke ya 2: Mesebetsi/Borakgwebo	481
Beke ya 3: Batho ba Afrika Borwa	494
Beke ya 4: Batho ba Afrika Borwa	510
Beke ya 5: Batho ba Afrika Borwa	526
Beke ya 6: Diketsahalo Afrika Borwa	543

Beke ya 7: Dibaka tsa Afrika Borwa	560
Beke ya 8: Dibaka tsa Afrika Borwa	575
Beke ya 9: Dimakatso tsa mofuta o le mong	590
Beke ya 10: Dimakatso tsa mofuta o le mong tsa letjhato/lenyalo	605
KAROLO YA C619
Dirubiriki619
Mefuta ya mathata a ho ithuta620
Tekanyetso e potlakileng bakeng sa mathata a ho ithuta622
Mehlodi624

EXTRACT PAGES

Titjhere e ratehang

Hang ha o kena ka phaposing ya borutelo letsatsi le leng le le leng le tjabang, hoo ho bolela hore o kena sebakeng se dikanyeditsweng ke ditulo tsa baithuti le dibuka tsa thupelo. O kena sebakeng sa ho tjhorisa - bokamoso ba baithuti le kgonahalo ya menyetla ya bona. O na le matla a hlolang ho ka kgothaletsa ho tataisa le ho nontsha/ ho hodisa baetapele ba kamoso, baqapi ba nang le tjebelopele e tjhatsi ka ho arolelana lerato/takatso, Hona ho ka nqane ho thuto. Ketsahalo ena e tshwana le peo ya mosa, thotloetso/kgothatso, hlomphe le botho pelong tsa batjha. Setswantsho sa matitjhere ka phaposing mmoho le baithuti ho a tsebisahala hore ho be bobebe. Diqholotso tsa thuto, haholo moo ho se nang disebediswa teng, ho tlisa ho thatafallwa. Phepetso ka nngwe eo le tobanang le yona e tlisa phetiso le phapang ya sebele. Le netefaletsa baithuti hore ba nale bokgoni bo sa lekanyetswang, ebile bonahala ba le bohlokwa, ba kgona ho fihlella tse kgolo. Ke ka hoo disebediswa thuto. Le tsepha di le tshhetsang, di radilwe ho ya ka sepheo sa CAPS.

Dithusathuto tsena di tobana le kengelletano ho bana ka mefuta ebile di hlakile sebaka sa thuto se akaretsang bana bohle ntle le kgethollo, Ditswantsho, dipale le dithuto tse bonahatsa boemo ba sebaka. Tsena tsohle di thusa baithuti ho ikutlwa e le ditho tse phetahetseng ntle le kgethollo phaposing ke matitjhere. Teng ha re a lebala ka wena. Bophelo ba hao ho bo bohlokwa jwalo ka katleho ya baithuti ba hao. Re keneleditse le dithusathuto tsa ho hlakile hore o dule o le maemong a kgothatsang le bophelo bo botle, o le morolo. Maemo ana a lebelo katlehong ya baithuti dithutong tsa bona.

Tshusumetso ya thabo ya hao ha e felle thuto fela, e tshwanaisana le dikamano tseo o di theileng le baithuti ba hao ka mehla. Ba lebeletse tshepo e thobelello ho wena. Jwalo kaha MaAfrika Borwa a hatela pele ka molao wa BELA o tekennwenngwa selemo sa 2024 ho ba tshebetsong se molao, Sepheo ka molao ona ke ho theha tsamaiso ya thuto e lekanyeng ebile e akareletsa ntle le leeme. Sepheo sa hao morerong ona se bohlokwa ho ho tsebisise CAPS le BELA ho netefatsa hore phaposi ya borutelo ke sebaka seo baithuti ba hlakile ba le malala a laotswe ka botlalo bakeng sa katleho ya bona. O matlafatso e ntle di tsebisise tse tlang kgatelopele le tshusometso phaposing ya borutelo. Dintlha tsena di matla ka ntle le lebellang. Tseleng ya hao ya ho ruta, o tla tseba hore ha o fane fela ka tataiso ho baithuti. Mondimantse o tjhorisa bokamoso ba badudi ba naha ya rona le lefatše ho potoloha.

Diteboho mosebelisi o tla lona o kgabane.

Tshebediso ya letoto

O amohelehile tataisong ya matitjhere ya mohato wa Lefapha la Thuto. Mohlodi wa bohlokwa lebakeng la ho tshehetsa matitjhere tshebedisanong ya Lefapheng la Thuto Kereiting ya 1, 2 le ya 3. Tataiso ena e fana ka dintlha tse sebetsang le disebediswa tse tlisang maano a titjhere le ho matlafatsa boiphihlelo ba baithuti thutong.

Tataiso ya titjhere e fana ka tataiso ya beke le beke e hlophisitswe ka mokgwa o latelang.

- Dikahare, mehopolo le bokgoni. Sepheo se akaretsang sa ho ithuta sa beke se hlophiswa ho beke ka silabase.
- LTSM: Disebediswa tsa LTSM tseo titjhere a hloka ho di hlopha le ho di bokoa bakeng sa mosebetsi wa beke di qotsitswe mona. Titjhere o kgothalletswa ho bokoa le ho hlophisa hape /pheta tshebediso ya thepa jwalo ka dithusathuto ho theola le ho boloka ditshuphele.
- Mosebetsi ya ho ruta: Ditataiso tsa ho ruta di fana ka thuto ka qetellong ka tselo ya mokgwa o bonolo.
- Tekanyetso: Titjhere o fuwa ditataiso tsa ho fana ka tlhahiso e o teng ya molao.
- Mosebetsi ya phaposi le dikarabo: Mona ho fanwa ka phaposi le dikarabo tsa ona.
- Maqephe a mosebetsi: A fumaneha qetellong ya kotara e nngwe. Qetellong ya tokomane ya tataiso ya titjhere ho fumaneha rubriki/ditaelo tsa Tekanyetso tse sebetsang tekolo ya bokgoni.
- Tshehetso ya baithuti ba nang le mathata a ho ruta: Keletso e teng bakeng sa ho sebetsana le baithuti ba utlwisang ka potlako, e le hore ba tjielise ho ya pele. Ka nako e nngwe baithuti ba na le ho thatafalla ke mehopolo; baithuti ba jwalo ba hloka tshehetso boemong ba thuto. Ka tlasa sehlooho sena thupelo e fana ka mefuta ya ditataiso.

Ka lebaka lena tataiso ena e tswela pele mona ka dikgothaletso, ho thuisa le kgolo thutong, ho matlafatsa tikoloho ya thuto tshebedisanong ke matitjhere ho tswelletsa ho matlafatsa tsebo ya thuto, tshusumetso e nepahetseng ho fana baithuti ho fihlela katleho ya bona. Ka hoo re o memela tataisong e latelang: Ho matlafatsa tsebo le disebediswa tsa yona. Ho eketsa/matlafatsa katleho ho ruteng le ho theha tsebo e tlisang diphelelo thutong ka phaposing ya ho rutela. Mmoho ha re matlafatseng baithuti ba rona hore ba tle ba atlehe dithutong le ho feta.

Mefutafuta, tekano le kenyeletso

Karolong ena o ka nahana ka phaposi ya hao ya ho rutela, Bana ba dutseng ka pela hao. E mong le e mong o na le pale ya hae, le mathata a hae.

Sepheo sa hao morerong ona se bohlokwa ho utlwisisa CAPS le ho netefatsa hore phaposi ya borutelo ke sebaka seo baithuti ba dulang ba le malala a laotswe/ ba ikemiseditse ka botlalo bakeng sa katleho.

Matlafatso e ntle bakeng sa diphethoho tse hatetseng pele le tshusometso ya phaposing ya borutelo di matla ho feta ka moo o sa lebellang.

Tshusometso ya hao ho baithuti ke e matla haholo.

Ka mokgwa oo le sebetsang ka thata ka teng le bopa setjhaba sa kamoso.

Ho ruteng ha lona le tjhorisa bokamoso ba baithuti ho kenyeletsa le setjhaba sa kamoso lefatsheng lohle.

Diteboho mosebetsing wa lona o kgabane.

O amohelohile tataisong ya titjhere ya mohato ya Lefapha la Thuto, bohlokwa ba ho tshehetsa titjhere tshebedisong ya letoto la Lefapha la Thuto Kereitingo 1, 2 le ya 3. Tataiso ena e fana ka dinthla tse sebetsang le disebeditswa tse reretsweng ho tswela pele ho thusa maano a titjhere a ho ruta le ho matlafatsa boiphihlelo ba baithuti thutong.

Tataiso ya matitjhere e fana ka tataiso ya bonolo le hore. Beke ka nngwe e hlophisitswe ka mokgwa o latelang: dikahare, mehopolo le bokgoni. Sepheo se akaretsang sa ho ithuta sa beke se hlahiswa ho ya ka silabase.

- LTSM: disebediswa tsa LTSM tse tlang ho hlophisa ho di hlopha le ho di bokella bakeng sa mosebetsi wa beke di moqheke ka tatellano e ngotsweng mona.
- Titjhere o kgothaletso: ho hlophisa le ho sebedisa hape thepa jwalo ka dithusathuto ho theola le ho boloka ditshenyehelo.
- Mosebetsi e rutwang: a fumaneha tsa ho ruta di fana ka thuto ka nngwe ka tatellano ya mokgwa o bonolo.
- Tekanyetso: a fumaneha tsa ho fana ka tekolo ya mosebetsi.
- Mesebetsi ya phaposi le dikarabo: mona ho fanwa ka mesebetsi le dikarabo tsa ona.
- Maikhotla a mosebetsi: a fumaneha qetellong ya kotare ka nngwe. Qetellong ya tokomane ya tataiso ya titjhere a fumaneha dirubriki tse sebedisetswang tekolong ya bokgoni.
- Tshehetso ya baithuti ba sa itekonelang kapa ba nang le bothata ba ho ithuta: keletso e teng bakeng sa ho ka sebetsana le baithuti ba phakisang ho utlwisisa hore ba tle ba tjhoriswe ho ya pele. Baithuti ba nang le ho hatellwa ke maikutlo ba hloka tshehetso boemong ba thuto.

Ka tlasa sehlooho sena, thupelo ena e fana ka mefuta dikeletso.

Ka baka la sena, tataiso ena e tswella ho fana ka kgothaletso, ho thusa le kgolo thutong, ho matlafatsa tikoloho ya thuto e sebedisang matitjhere a ka tswelang pele ho ntlafatsa tsebo ya thuto.

Tshusumetso e nepahetseng ho thusa baithuti ho fihlella katleho ya bona.

Re le mema ho ba le rona tataisang e latelang: ho matlafatsa tsebo le disebediswa tsa yona, ho matlafatsa katleho le ho theha tsebo e tlisang diphetoho thutong phaposing ya borutelo: mmoho ha re matlafatseng baithuti ba rona, hore ba tle ba atlehe dithutong le tekano le kenyeletso.

Karolong ena re rata hore o nahane ka phaposi ya hao, bana ba dutseng pela hao, o ba behe monahanong. Emong le emong ho bana o na le pale ya hae, dipihlelo tsa hae le diqholotso tsa hae.

Mefuta ya diphapano	Tlhaloso	E kentswe jwang dibonelelo
1. Mefuta ya Setso le Merabe:	Hona ho bolela ho emela maemo a fapaneng a setso le merabe, ho netefatsa hore baithuti ba pepeswa ho maikutlo le meetlo e fapaneng.	Re kenyeletitse dinanane, empa di le batho ba nalane ho tswa sona ka diphapana. Dipalo le mehlala di kenyelletsa mefuta e mengata ya meetlo le diphelelo tsa ho thusa baithuti ho ananela meetlo ya setso le ho hlahisa maikutlo le fapaneng. Batho ba ka hlahisa maikutlo a fapaneng ditabeng tsa nalane le diphelelo tsa hae.
2. Mefuta e fapaneng ya bong:	Phapang ya bong e bolela kemelo ya bana le basena kenyelletsa dipuisano tse mabapi le karolo ya bong, ho mosebetsi bo eseng ba ho bolela ka ho tse pedi le ho hloka maikutlo ya bong. Botsiso e eseng ba ho ba le karolo tsa nalane ho hloka botsiso ya bong.	O tla hlokomela kemelo e lekaneng ya bong bohle ka mongolong, diswantsho ke mehlala. Re kentse dipapadi botho bo le bong le ba hlahisang bong ba bona, ba bana mmoho le mesebetsi e qholotsang/phepetsang bong ho ya ka setso. Karolo ya sona ho bong. Mohlala: bashanyana le bananyana ba hlahiswa ba etsa dikarolo tse fapaneng tsa mesebetsi, ho tloha ho thuseng phaposing ya ho phehela, ha isa ho mahlale le bonono bo kgothalletsang tekano ya bong
3. Phapang ya moruo wa setjhaba:	Ho se kenyelletsa ho emela batho ba tswang maemong a fapaneng a moruo le ho rerisana ka ditaba ho se tekatekano ya moruo.	Re hlahisa mefuta ya batho e fapaneng ho ya ka dikgokahano tsa moruo wa kahisano tse totobatsang diqholotso mabapi le phihlelo ya thuto, ho tsa bophelo bo botle le disebediswa. Hona ho dumella baithuti ho ikamahanya le mehlala/dintlha tsa nnete tsa bophelo le ditherisano tse bontshang boemo ba moruo bo etsang hore dikahare di anele bohle.

<p>4. Mefuta e fapaneng ya puo</p>	<p>Ho fana ka puo ho ba le ho kenyelletsa dipuo tse ngata le ho hlompaha puo ka nngwe.</p>	<p>O tla fumana ditaba tse kenyelletsang dipuo tse ngata, le ho kgothaletsa baithuti ho hlompaha ditjhaba tse fapaneng. Dipuong tse fapaneng re kenyelletsa mehlala e totobatsang bohlokwa ba phetolelo le tlhaloso, haholoholo lefatsheng lohle le lokisetsang baithuti hore ba be le kenyelletso ditherisanong tsa bona.</p>
<p>5. Bokowa le phihlelo</p>	<p>Sena se tsepamisa maikutlo hodimo boemeding ba batho ba kowafetseng le ho sebetsana le ditshitiso tsa boiphihlelo.</p>	<p>Batho ba nang le bokowa ba kenyeletswa, ho netefatsa boemedi ba bona dihlompaha le mesebetsing. Re buisana ka ditaba tsa diphihlelo tse bang ke tsa Teknoloji, ma sebele, kapa setjhaba le maemo a puo ya pele e kenyelletsang ho bohle. Hona ho theha tikoloho e phelehang bakeng sa baithuti ho hlompaha e kgothaletsa kutlwelobano le kutlwisiso.</p>
<p>6. Tlaleho ya bong le kenyelletso ya LGBTQ letshwao la "+" le emela ho akarelletswa ha maikutlo a bong le ditlhaloso tse ka nqane.</p>	<p>LGBTQ+ E emetse Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer le tse ding. Maikutlo a mang a bong le ditlhaloso ho hlaka jwala ka batho ba se nang ditho ka ba dumelang bong bo le bong. Nako ena ya sekolo e sa diswa ho kenyelletsa mefuta e batsi ya ho ikamahanya le tsa bona kgothaletsa karolo le kenyetso bakeng sa bohle.</p>	<p>LGBTQ+ le se tsepamo sa malapa se emetswe dihlompaha tsohle tse fanang ka maikutlo a fapaneng re kenyelletse mehlala le maemo a lekola ditaba le ditokelo tsa LGBTQ+ mmoho le dipuisano tse kgahlanong le kgethollo tse thusang baithuti ho utlwisisa le ho hlompaha mefuta e fapaneng ya tshakamelo ya motabo.</p>
<p>7. Tumelo le semoya ka ho fapana.</p>	<p>Sena se kenyelletsa ho emela ditumelo tse fapaneng tsa bodumedi ho kgothaletsa tumelo ya ditlwaelo tse fapaneng tsa semoya.</p>	<p>Dibuka tsa rona di na le ditaba tse tsebisang baithuti ditlwaelo tse fapaneng tsa bodumedi le tsa semoya, borapeding ho thusa ka ho matlafatsa kutlwisiso ka nqane ho ditsamaiso di tumelong tse fapaneng. Maikutlo a seng a bodumedi a kenyeleditswe ho netefatsa hore ditsamaiso tsohle tsa ditumelo di a hlompaha, di emelwa ka toka.</p>
<p>8. Phapang ya dilemo</p>	<p>Phapang ya dilemo e kenyelletsa batho ba dilemo tse fapaneng le ho buisana ka ditaba tse amanang le botsotadi.</p>	<p>Dibukeng o tla fumana karolo le mehlala ho tloha moo re totobaditseng bohlokwa ba dikamano tsa meloko hape le dihlooho tse amanang le ho beha meja fatshe le boqheku. Hona ho thusa baithuti ho utlwisisa boleng bo teng ba sehlopha se seng le se seng setjhabeng.</p>

<p>9. Ho fapana ho ya ka dibaka tsa lefatshe</p>	<p>Phapang ya dibaka tsa lefatshe e emela batho le mabaka ho tswa dibakeng tse arohaneng le tikoloho.</p>	<p>Dibuka di kenyelletsa tse ka hare ho tswa dibakeng tse fapaneng lefatshe ho pota. Ho busa ditaba tsa lefatsheng ka bophara le sebakeng seo. Boemo ba lefatshe ka bophara bo amanang le baithuti. Hape re bapise mehlala ho tswa dibakeng tsa ditoropo le tsa mahaeng. Re na le mehlala e ikgethileng ya tikoloho ka nngwe.</p>
<p>10. Mefuta e fapaneng ya kelello ya ho ithuta.</p>	<p>Sena se bolela ho sebetsana le mekgwa e fapaneng ya ho ithuta le diphaphano tsa menahano, tse kang phapang ya methapo ya kelello.</p>	<p>Re akareditse phapang ho tsa rutela monahano ka ho kenyelletsa mekgwa fapaneng ya thupelo e nchabang tse fapaneng tsa thupelo tse tse e radilwe ho kenyelletsa ditiro tsa thuto tse pharalletse ebe e kgothalletsa le ho kenyelletsa tsa ho rutela. Hape re phahellelana tekanyetso e potlakileng hore o e nkele hore</p>


Ho theha phaposi ya ho rutela e kenyelletsang batho le e fapaneng

Tataiso ena ya matitjhere e entswe ka kenyelletsa phapang le tekano kelellong. E fana ka di sebediswa tse tshehetsang ho theha tikoloho ya ho ithuta e kenyelletsang le ditshebeletso ho akaretsa dikarolo tse leshome tsa bohlokwa tsa mefuta e fapaneng.


Phapang ka phaposing ya ho rutela.

Jwalo ka titjhere, karolo ya hao ke ho akaretsa hore phaposi ya hao ya ho rutela ke sebaka sa thabo le hlomphe. O mamele maemo a ho rutela sebedisang ho boloka dintho di le maemong a matle a bolokehileng bakeng sa boithuto.

Maano 1- 5. Ho aha tikoloho e ntle le e kenyelletsang ya phaposi ya ho rutela



Maano 6-10: Ho matlafatsa tsebo e isang mmoho le ho keteka ka phaposing ya borutelo



Keteka ho kgetheha ha moithuti e mong le emong

Ho bohlokwa hore baithuti ba ipone, ba bone le boiphihlelo ba bona bo fapaneng, bo bonahatswa ka phaposing ya borutelo. Sena se bontsha mefuta e fapaneng ya ponahalo ya puo, ditso, leeme, ditumelo le bokgoni. Ho kenyelletswa dilemo tsa LGBTQ+ le bokgoni ba kelello. Dibuka tsa rona di hlahisa batho ba tswang ditsong tse fapaneng. Re kgetha dipihlelo ka hloko, ditshwantsho tsa bonono le ditaba tse emelang batho ba fapaneng le mekgwa le ditso tse amang Afrika Borwa.

Ho hlokomela leeme le ho se utlwisise

Mme Adams o ne a ruta thuto ka meetlo le setso. Baithuti ba hae ba ne ba na le ditumelo tse tshwanang, mme o ne a thabetse ho bona kamoo puisano e tla tswela pele kateng. Baithuti ba qala, o ile a kopa baithuti ba hae ho arolelana moetlo kapa tumelo ya malapa a bona.

Lebo, ngwanana ya itshepang o ile a bua pele, a hlalosa meetlo ya lelapa la hae. Bokreste ya Keresemese. Baithuti ba bang ba mmalwa ba ile ba latela, ba buisane matsatsi a phomolo a tshwanang. Empa ha nako ya Amina e fihla, a qeaqea. Lelapa la Amina le ne le sebedisa Boislamo, mme a bua ka tumelo ya hae ya ho keteka Eid. Baithuti ba bang ba ile ba qala ho sebelana, mme moithuti e mong, a sa hlokomele qetello ya mantswe a hae, o motha, “Leo ha se letsatsi la phomolo la sebele.”

Mme Adams kapele a lemoha tsitsipano ka phaposing. O ne a na le kgetho ya bohlokwa eo a lokelang ho e etsa. Ho se kgaleme taba ena ho ka nna e bolele ho dumella leeme. Ho bua ka yona ho ne ho fana ka monyetla wa ho ruta thuto ya bohlokwa.

Mme Adams o ile a emisa puisano e kopela tselase ho nahanisisa. “Ho bolelang ho qhela ditumelo kapa meetlo ya motho e mong? O na o tseba kutlwa jwang haeba dikarolo tseo di ka kgutlisetswa morao, mme letsatsi la hao le kgetha jwang le tswa ‘letsatsi leo e seng la sebele?’ Ka phaposing ho ile ha kgutsa ha baithuti ba qala ho nahanela hlahoso tsa bona.

Yaba o hlalosa bohlokwa ba ho utlwisisa le ho hlomphe ditumelo tse fapaneng, a sebedisa boiphihlelo ba Amina e le motso wa ruta. Mme Adams ha a ka a omana kapa a swabisa baithuti empa ho e na le hoo o ile a boiphetisa puisanong ya hore na ke hobaneng ha ho le habohlokwa ho hlomphe ditumelo tsohle, esita le batho ba di tswela. Sehlopha se ile sa bontsha kamoo leeme la kgale le le letjha le ka susunang moetlo a bona, hangata ba sa hlokomele.

Dithuto tse tswang phaphosing ya Mme Adams

Leeme le menahano di ka hlaha ntle le maikemisetso: Baithuti ba ka fana ka maikutlo a bontshang leeme.

Lentswe ka leng le ya hlompheha/le bohlokwa: Mme Adams o ile a netefatsa lentswe ntle le ho hlokomela sena. Ho bohlokwa ho sebetsana le dinako tsena ka hloko le tlhokomelo. Boiphihlelo bo ananelwa ke baithuti phaphosing, ka ho matlafatsa puisano/moqoqo, a hatella hore semelo/boitshwaro sa motho ka mong se lokelwa ke tlhompho.

Kgothaletsa ho itekola: Mme Adams o ile a mema baithutii ba hae ho nahana hore ba ne ba tla ikutlwa jwang ha ba ne ba le boemong ba Amina. Sena se ile sa thusa baithuti ho utlwisisa bohlokwa ba kutlwelo bohloko le ho itseba.

Theha sebaka sa dipuisano: Ha leeme kapa kgethollo dihlahella, bulela sebaka sa maqoqo hobane sena se thusa ka kutlwisiso ho baithuti hore hobaneng a mang a mantswa kapa diketso di ka ba kotsi. Ba nehe disebediswa diketso sa bona.

Ho ithuta hara diqholotso: Ho se phuthulohe e ka ba tijhere e matla, Mme Adams o sebedisa sebaka se boima ho kgothaletsa baithuti ho ipotsa ka dikakanyano tsa bona, a ntse a bontsha hore diphaposi ke dibaka tse kgolo seng fela tsebo. hatella hore semelo/boitshwaro sa motho ka mong se lokelwa ke tlhompho.

Ho kgothaletsa baithuti le ho kgothaletsa baithuti ka meetlo e fapaneng ya bona: Sena se bodisa baithuti wa bohelehele le kutlwisiso ho thusa ho qhaqholla baithuti le ho aha tlhomphano e seng sa mefutafuta ya batho.

Ho nahana ka ditsamaiso

Ditsamaiso di entswe ka di karolo tse fapaneng, tse sebedisanang ho fihlela ho itseng. Phaphosing tsamaiso e ka nna ya e ba tsela eo baithuti ba atellang molao, ka moo ba ithutang ka teng ha ba na le wena, kapa moo ba ithutang ka teng ha ba bapala le ho arolelana ka bo bona. Ditsamaiso di teng malapeng a ahisaneng le maqoqo a ba shehetsanang le ho sebetsa mmoho.

Ho utlwisisa ditsamaiso ho thusa baithuti ho bona dikarolwana jwalo ka batho, dibaka le melao hore di lekane di be di sebedisane hona ke bokgoni bo hlokwang bakeng sa ho aha monahano o tebileng e bile e qala ka nako ho sebedisa boiphihlelo ba baithuti.

Dibukeng sa mokhahlelang wa motheo re sebedisitse monahano wa ditsamaiso ka ho bontsha maemo a fapaneng a bophelo, maemo a setjhaba, maemo a bophelo a nepahetseng le batho ka ho fapana. Hona ho kenyelletsa mohopolo o kang ubuntu/botho o emelang baithuti ho ya ka merabe e fapaneng, bong le dibopeho tsa malapa. E fana ka tsela ya ho ruta baithuti tsela e thata ya ho nahana.

Ona ke mesebetsi e bobebe ho ka thusa baithuti ho nahana ka ditshitiso.

Mekgwa e metle

Buisanang ka tseo baithuti ba dumelang hore ke mekgwa e metle dibakeng tse kang dikolong, dirapeng tsa boikgathallo kapa lapeng. Hlahloba hore ba ithutile jwang mekgwa ena, le hore ke maemo a fe a arorelwanang ao ba nang le ona.

Tikoloho ya bophelo

Baithuti ha ba qoqe ka bophelo mahaeng kgahlanong le ba toropong kapa toropong e kgolo. Ba botse hore phihlelo ena e fapana jwang le sebaka sa bodulo ba batho.

Mekgwa eo re ithutang ka yona

Kgothaletsa baithuti ho nahana ka moo ba ka fumanang tlhahisoleseding. Ba ka e fumana ho ba lelapa, metswalle, dibuka, inthanete kapa sekolong. Buisanang kamoo ba ka arorelanang 'e' ka tshwanano 'ditsamaiso' sa tsebo le 'thuto'.

Tekanyetso

Tekanyetso e keneletsa mekgwa e fapaneng, e lekanya tswelolepele le kutlwisiso ya baithuti. Tekanyetso ya ka mehla e thusa titjhere ho bona hore baithuti ba utlwisisa mopololepo le hore ba kgona ho kenya tsebo ya bona tshebetsong ka makgahlelong wa motheo tekanyetsong e tswelang pele, e dumella tlhokomelo e sa kgaotseng, kgatelo peleng ya baithuti le ka chelete ya thuto. Sena se dumella ho lekola mekgwa ya hao ya thupelo le kgolo ya muithuti thuto e hore a tsehe ho nka diqeto tse tsebahalang le tsa tsebo ya thuto.

Tekanyetso bakeng sa thuto e kopaneng ka tlhaho tshebeletsong ya thuto, kapanelo le mekgwa e tshehetsang e kgothaletsang karolo e mahahlahla ho tswa ho baithuti. E thusa ho hlwaya moo baithuti ba hloka tshebetso e matla e be e kgothaletsa tataiso ya hao ho ba thusa ho fihlela ditlhoko tsa bona. Mesebetsi e tshwanang. Tekanyetso e seng ya semmuso nakong ya thuto ya letsatsi ka leng.

Tekanyetso e thusa baithuti ho nahanisisa ka tswelopele ya bona, ho ba kgothaletsa ho ba le boikarabelo ba thuto ya bona ka ho lekola ka mafolofolo kutlwisiso ya bona e kenelletseng le boithokomelo.

Tekanyetso ya thuto e o fa bopaki ba katleho ya moithuti dintlheng tse itseng. Hape e thusa ho lekanya tswelolepele ya hao ka kakaretso, le ho ithabisa ho etsa diqeto mabapi le tswelopele ya baithuti.

Tekanyetso ya semmuso ya kotara
Tekanyetso ya semmuso e lekola boqhetseke ba ditaba.

Dipotso
Tekanyetso e kgutshwane e lekola kutlwisiso ya baithuti ka morao ho dithuto.

Dikarabo tsa mesebetsi
Tse ngotsweng ho lekola kutlwisiso ka ho ngola.

Mesebetsi ya boiqapelo
Tse ngotsweng ho lekola kutlwisiso ka ho ngola.

Neheletsano ya molomo

Baithuti ba hlalisa kutlwisiso ya bona ka puo ya molomo.

Tokomane, ya CAPS e fana ka ditlhaliso tsa Tekanyetso ya mesebetsi wa ho ithuta. Mokhotlong wa motheo mesebetsi o lokelwa ho etswa ka dikarolo tse ngata le mekgwa e fapaneng ya motheo.

Mesebetsi ya Tekanyetso e ka amahangwa le mesebetsi o phethelwang ho thuto ya Mofuta 1. Diratso le Bokgoni ho tsa Bophelo

Ka morao bukeng ena ho na le rubruki ya Tekanyetso.

Setatemente sa Kharikhulamo ya Naha (NCS) se hlakisa tshebetso e ntle e hlophisa ho bona le ho ngola, /Mmetse/ Dipalo, le Bokgoni ho tsa Bophelo e le dikarolo tse tharo tsa boqhetseke bakeng sa baithuti ba mohato wa motheo. Lefapha la Thuto le fana ka **Moralo wa Ditataiso tsa Tekanyetso ya Mokgahlelo wa Motheo** ho tshehetsa matitjhere ho ntshetsapele le tshebetso e ntle tshebetso ditlwaello tse tsamaellanang le CAPS. Letoto lena le sebedisa **kgopolo ya phanang** mokhotlong wa lona wa ditaba, ho thusa titjhere le baithuti ba ho fihlela metheo le merero ya Tekanyetso e behilweng ke NCS.

Mefuta ya Tekanyetso ya Mokgahlelo wa Motheo

Lefapha le ananela mefuta e mene (4) ya Tekanyetso bakeng sa Mokgahlelo wa Motheo, e ngotsweng tokomaneng ya Ditataiso tsa Tekanyetso ya NCS:

- **Tekanyetso ya Motheo:**

Lekola tsebo e teng ya baithuti qalong ya kereiti e le hore matitjhere a utlwisise tsebo le ditlhoko tsa moithuti ka mong.

- **Tekanyetso e ngotsweng:**

Tekanyetso tsa letsatsi le letsatsi tseo titjhere a di etsang ho lekola kgatelopele ya moithuti kapa haeba ba na le mokotse di bitswang Tekanyetso ya ho ithuta.

- **Kakaretso ya Tekanyetso:**

Tekanyetso tsa semmuso tse rerilweng, hangata di etswa qetellong ya kotara kapa mokgahlelo ho lekola kgatelopele e akaretsang eo moithuti a e entseng kereiting eo. E bitswa Tekanyetso ya ho ithuta.

Tekanyetso

E thusa ho lemoha matla a moithuti, mefokolo, ditaba kapa bothata ba ho ithuta. E boetse e thusa ho lemoha bothata bofe kapa bofe ka mekgwa wa ho ruta.

Tekanyetso ya ho bala mokgahlelong wa motheo.

Kopana le Lily, moithuti ya kgabane wa Kereiti ya 3 ya motjha ya ratang sekolo. Le ha ho le jwalo, ho sa tsotellehe ha tjheseho ya hae, o tobana le mathata thutong e nngwe le e nngwe, nakong ya thuto ya puo. Lily o kopa ho ya ntlwaneng, a tshaba hore titjhere o tla mo bitsa hore a balle baithuti ka lentswe le phahameng. Dipalolong o thatafallwa ke ho bala mantswe, ha a kgone ho latela dikhoutu tsa mosebetsi tse ngotsweng.

Lily o fetwa ke dintlha tsa bohlokwa hobane o sitwa ho bala mongolo wa buka ya mosebetsi. Ho ile ha hlaka ho matitjhere hore bothata ha se dithuto, empa Lily ha a kgone ho bala, o thatafallwa ke kutlwisiso ya dipotso, ho latella ditaelo le ho fumana dintlha tse ntjha dithutong ka kake.

Ha o ka nahana ka baithuti ba hao o tla eellwa hore Lily ha a mong bothateng. Baithuti ba bangata ba batjha ka phaposing ya hao le bona ba ka thatafallwa ho bala le ekanabanebelletsweng bakeng sa dilemo tsa bona.

Baithuti bana; jwalo ka Lily ba tobana le bothata dithutong ka ho tseba. Lena e se ho haellwa ke thahasello kapa bokgoni, empa ho se hodise tsebo ya ho bala e hloka ho tseba le ho etsa mosebetsi wa bona ka botlalo. Phephetso ena e tlwaelehileng e tobatsa bohlokwa ho beha ka sehloohong ntshetsopele ya ho bala mokgahlelong wa motheo, ho netefatsa hore moithuti ka mong o fumana tshetso eo a e hloka bakeng sa katleho.

Mekgwa ya ho ruta ho bala

E nngwe le e nngwe ya mekgwa e fapaneng ho ruta ho bala e hatisa ntlha e itseng ya mekgwa wa ho bala.

Mekgwa e meraro ya mantlha:

1. Mekgwa wa ho kgetha.
2. Mekgwa wa ho sheba hore na.
3. Katamelo ya puo e ntle.

Mekgwa wa ho sheba hore na le sepheo se le seng

Ho ntshetsisa peli abadi ba ikemetseng ba utlwisisang seo ba se balang le ho sebedisa mekgwa e fapaneng ho utlwisisa mantswe a sa tlwaelehlang.

Mekgwa wa ho kgetha

Ho hlakisa ho tseba hore na medumo ya ditlhaku (difonomo) e emelwa jwang ke letere (kerafeme), o sebedisa tsebo ena ho bala mantswe le dipolelo ka nepo le ka mekgwa o phollatsi. Ena ke tsebo ya bohlokwa eo baithuti ba lokelang ho e rutwa mokgahlelong wa motheo hobane e tshetsa ntshetsopele ya puo (tsebo ya ho bala le ho ngola) ho hwama ha dikerafime (*grapheme freeze*). Mekgwa ona o lokela ho sebediswa bakeng sa tshetso, ho ruta baithuti mekgwa wa kgethollo ya mantswe le medumo.

Mokgwa wa ho sheba le ho bua

Mokgwa wa ho sheba le hore o toboketse temoho ya mantswa. Mokgwa ona o fumana lebitso la ona (hangata le ngolwang papetlwaneng). Mamela titjhere ha a bala mme a bale ka lentswe le phahameng.

Palo e lekanyeditsweng ya mantswa e hlahiswa ka nako e le nngwe: baithuti ba itlwaetsa mantswa ho fihlela ba kgona ho a lemoha le ho bua ha bonolo. Hang ha mantswa e se e le karolo ya tlotlontswa ya pono ya baithuti, ba ikwetlisa ho a bala ho babadi ba sehlopha se nang le mantswa ao ba ithutile ona. Mokgwa wa ho sheba le ho bua hangata o sebediswa e le karolo ya lenaneo la ho bala le ho hodisa pono ya baithuti ya mantswa ao ba ka a balang ha bonolo.

Katamelo ya puo yohle

Mokgwa wa puo o hatisa kutlwisiso le ho e fa moelelo wa mantswa a ngotsweng. Mokgwa ona o sebedisa dingolwa tse fetisang Lesedinyana/kapa tse phetang pale esita le dibuka tse boholo tsa ho bala di sebediswa jwalo ka ditemana tsa sebele.

Baithuti ba ithuta maano a ho bopa moelelo o tswang mantsweng le puo. Maano a ana a kenyelletsa ho sheba setshwantsho, ho thuso ho hakanya tsebo ya lentsoe sa tlhwaelehang, ho sebedisa moelelo le sebopeho sa polelo ho lekola hore na dikarere tsa puo a di utlwahala. Maano a mang a kenyelediitsweng, ho hlaolela pokello ya mantswa a puo ka dikarete tsa mantswa (*flash card*), le bala le ho sebedisa mantswa a tshwanang maemong a fapaneng.

Ho botsa dipotso tsa kutlwisiso ho etsa diteko tsa puo ya baithuti ho seo ba se utlwileng le seo ba se badileng.

Ho phethahatsa mosebetsi wa ntlafatso ya puo ka sedumo mokgahlelong wa motheo.

Kgodiso ya puo

Ketsahalo e kenyang letsoho ho ba puo ya baithuti ba mokgahlelo wa motheo. E ba thusa ho theha dikamano dipakeng tse tsa motheo ba potileng ha ba ntse ba itlwaetsa ditsebo tsa bohlokwa jwalo ka mopeleto le ditlhale.

Baithuti ba fapanetsana ho hlwaya dintho, ho di hlalosa ho peleta lentswe, ho etsa hore mokgwa ona e be tsela e motheo sebedisanang ya ho matlafatsa kgolo ya puo.

Kgodiso ya puo mokgahlelong wa motheo e na le mesebetsi ya ho mamela, ho bua, ho bala le ho ngola. Setshwantsho o bontsha hore dikarete tsohle tsa ho bala di hokahantswe jwang mme di ka kopanngwa ho fana ka tsebo ntlafatsong ya puo.

Padiso, dibuka tse kgolo, fonime/graph frieze, dipousetara, ditjhate tsa mangolo, dibuka tsa mesebetsi tsa DBE.

Khoutu le Roboto

Bona ke bokgoni ba ho fetola lentswe ho tloha kgatisong ho ya puong ka ho sebedisa puo ya pele, tsebo ya medumo (tlhaku). *Decoding* ke karolo ya bohlokwa ya ho ithuta ho bala. Letoto lena le tshehetsa ho qatjwa ha dintho tse ka sebediswang bakeng sa ho bala ho arolelwanang ka boikemelo, hammoho le Padiso (*core reader*). Digrapheme tsa mantswe le dikarete tsa mantswe.

Kutlwisiso le karabelo

Baithuti ba mokgahlelo wa motheo ba lokela ho kgothaletswa ntshetsopele ya puo ya bona ka ho sebedisa diketsahalo tse nang le kutlwisiso le dikarabo. Sena se thusa ho hodisa bokgoni ba nahana ka botebo le ho rarolla bothata mmoho le ho lokisetsa baithuti diphephetso tsa ho bala sengolwa se rarahane. Dipotso di lokela ho botswa ha ho balwa dibuka tse kgolo le padiso.

Padiso, dipapetlwa le diphousetara le tsona di ka sebediswa molemong wa kutlwisiso mosebetsi wa mefuta ya karolo.

Ho mamela puo e sebediswang ka katleho ho bohlokwa. E fana ka katleho bakeng sa baithuti ho ntlafatsa le ho matlafatsa polelo ya bona le mokgwa wa ho bitsa mantswe. E ba ruta ho nahana le ho sebitsana le tlhahisoleseding ha ba ntse ba mamela, ba iketsetsa matlapo a bona.

Ho na le menyetla ya ho pheta kapa ho bala dipale thutong e mme o kgathalletswa ho sebedisa tse ding tsa ditaba tsa hao neng kapa neng ha o bono loketse ho balla baithuti dipale le ho botsa dipotso mabapi le seo ba qetang ho se utlwa, ho thusa ho lokisa bokgoni ba kutlwisiso. E boetse e matlafatsa matla a ho dula a kgutsitse le ho tsepamisa mopolotso mantsweng a buuwang.

Mesebetsi ya ho bua e totobatswang thutong ena e dumella baithuti ho fuputsa le ho hlahisa mehopolotso le maikutlo ka boitshepi ka boikemelo. Di fana ka menyetla ya hore ba nahane, ba hlahlobise, ba ntlafatse le ho buisa ditaba ka tsela e utlwalang, e bontshang ho hlomphe maikutlo a batho ba bang ntle le ho mamela tse le bona. Mesebetsi e lokela ho sebediswa ho thusa baithuti ho hlahisa polelo e hlakile e loketse kutlwisiso, ho buisana le ba bang ka hona o ntshetsa pele bokgoni bo matlafatsang ho bitsa ka katleho lefatsheng la mesebetsi hamorao. Dikarete tsa mantswe le dikerafeme tsa mantswe di sebediswa e le disebediswa tsa ho qala mesebetsi e bonolo ya ho bua.

Ho bala ke mokgwa wa bohlokwa wa ho ithuta; ebile ke mokgwa wa kgolo le tshwelopele ya bophelo bohle. Mmadi ya nang le bokgoni o kgona ho fihlela, a hlahloba le ho nahanisisa tlhahisoleseding.

Ho bokgoni ho matlafatsa lerato la ho bala ho baithuti. Ho sebedisa modumo wa mantswe thutong ho thusa ho matlafatsa ntshetsopele ya mahlale a ho bala.

Haufi le bokgoni ba ho bala ho na le tsebo ya bohlokwa ya kutlwisiso. Jwalo ka titjhere o hloka ho tataisa baithuti ho ntsha moelelo wa sengolwa, ho ba thusa ho hatela pele ho tloha ho kutlwisiso ya dipotso tse bonolo tsa mofuta o itseng, ho fihlela botebong ba kutlwisiso ka dipotso tse sa reng letho tsa Tekanyetso le boiqapelo, ho sekaseka le ho kopanya boitsebiso.

Mesebetsi ya ho ngola e fanwe ho thusa baithuti ho fetisa mehopolotso ka meqoqo ya pale, boiqapelo, dipale le tlhaloso, le ka tlaleha mmoho, ho akaretsa le ho pheta diketsahalo kapa dipihlelo. Ho na le

ditsebo tse ngata tsa ho ngola tse lokelang ho ntlafatsa bokgoni ba ho ngola dinthla, dinomoro, ditaelo le ho ngola mangolo a setswalle kapa a semmuso a mefutafuta le mangolo a bohlokwa.

Ditjhate tsa mongolo di ka sebediswa ho ikwetlisa ho bopeng ditlhaku ka ho nepahala.

Disebediswa bakeng sa popo ya puo

CAPS e totobatsa hore tsebo e latelang e tlamehile ho boptjwa ha o ruta Sesotho puo ya Lapeng: ho mamela le ho bua, ho bala le medumo, ho ngola le ho ngola ka letsoho, le hore bonyane e be mookotaba e mehlano e sebediswang sehlopheng ka seng.

Letoto lena le kenyelletse ditsebo tse na le mookotaba e mehlano (5) lenaneong la leona le sehlopha dikarolo tse tsheletseng (6) tse latelang:

Padiso: E kopanya medumo yohle ya sehlopha, e fana ka mesebetsi le boikwetliso bakeng mantswa, ho fana ka monyetla bakeng sa boikwetliso ba ho ngola le mesebetsi wa monono. Padiso e hlophisetswe hore e kenyelletse mantswa a dumellanang le ditlhaku le mehlala e tsheletseng le e rutwang. Ho na le Padiso e le nngwe sehlopha ka seng, e kenyelletsa dipale le ditaba tsa setso le nngwe.

Kgoboketso ya dipale: Mophato o mong le o mong o fuwa kapa dingolwa tse fapaneng tse nang le dipale tsa setso, ditshomo le dithotokiso tse balwang ke titjhere. Kgoboketso ena ya dipale e thusa ho theha lerato la ho bala le ho ngola.

Di na le meetlo e fapaneng. Dipalo e ka ba karolo ya ditso tsa bana ka kopanelo hape le tsa ho mamela le ho bua. Ho na le kgoboketso ya dingolwa kereiting e nngwe le e nngwe ya dipale tse 20 tse tla akaretisa kotara ka nngwe. Kgoboketso e tla etsa litse ho ballwa hodimo ke titjhere ho baithuti.

Dipadiso tsa sehlopha: Di na le dipadiso tsa tata tse hlophisotsweng tseo di ntseng di eketseha ka ho thatafala le bolele. Baithuti baithuti ha bala sehlopha se seng le se seng sa dipadiso tsa sehlopha tse arotsweng ka mekgahlelo. Karolo e nngwe le e nngwe e na le dibuka tse 8 mme ka kakaretso ho na le dibuka tse 40 tse ka sebediswa kgaetse. Padiso e nngwe le enngwe e qala ka dipale tse bonolo qalong ya selemo ha mahlalele ho bala baithuti a ntse a ntlafala, bolelele le ho rarahana ha pale ka nngwe. Dipadiso tsa sehlopha di sebediswa bakeng sa ho bala ka boikemelo le ka tataiso.

Dibuka tse kgolo: Dibuka tse kgolo ke dipadiso tsa sebopeho se sehlo se lebisitsweng ho titjhere tse nang le karolo e kgolo ya boholo le ditshwantsho tse hohelang. Titjhere o tla sebedisa buka ena nakong ya karolo e kgolo ya ho bala.

Ho bala ka kopanelo ho bohlokwa haholo bakeng sa ntshetsopele ya bokgoni ba ho bala ha ngwana. E fana ka monyetla ho sehlopha sa baithuti ho fumana melemo e mengata eo e leng karolo ya ho bala dibuka tsa dipale. Ho sebediswa buka e kgolo e nang le mongolo le mesebetsi wa bonono. Titjhere o bala buka ka lentse le phahameng; e le hore bana bohle ba balang ba ka bona le ho ananela kगतisо le ditshwantsho. Titjhere o bala pale makgetlo a mmalwa.

Nakong ena yohle bana ba ikakgela ka setotswana ha titjhere a kgefutsa ho botsa dipotso le dikgokanyetso tse tla etsahala ka morao.

Bana ba kopanela ho bala a mang a mantswe kapa karolo ya pale ha ba ntse ba tlwaelana le mantswe le dipolelwana. Ho bala kgafetsa ho sebetsa merero e mengata ya pele:

- ho bala ke ho natefelwa
- ho aha kutlwisiso
- puo le tlotlontswe di a atlafatswa
- ho tsepamisa maikutlo hodima bokgoni ba ho qapolla le ho tsebahatsa mantswe.

Ho nale letoto la dibuka tse kgolo tse 8 sehlopheng ka seng tse dumellang titjhere ho bontsha kapa ho ruta dikarolo tse itseng tsa mongolo ho latela moelelo wa taba, ho kenyeletsa tlhopiso ya kopanyo ho tloha hodimo ho ya tlase, ho le letshehadi le le letoha, ho ruta baithuti ho hlalosa matshamo.

Dibuka tse kgolo di radilwe ka mokgwa o hlakileng molemong wa ho bontsha dipolelwane jwalo ka dihlooho, dihloowana, dipadiso, ditlhahiso, ditafole, moralo le tse ding. Sena se thusa baithuti ho matlafatsa tsebo ya bona ya ho bala le ho ngola ho kenyeletsa le tsebo ya ho hlalosa mantswe jwalo ka ho kopanya le ho arola. Mantswe a malelele ka puo ya bokgoni ba ho hlalosa le ho etsa dikamano le tse ding.

Dikarete tsa Fonome/Kerafeme ke thuso e bonahalang ya ho ruta tse sebediswang mokgahlelong wa motheo. Ho thusa baithuti ho utlwisisa kamano pakeng tsa mantswe (difonome) le ditlhahiso tsa bona tse ngotsweng (*grapheme*). Letoto la difonome haufi le *grapheme* tsa tsona tse dumellang ka ditsela tse ntle tsa pono. Mehlala e ka bontsha tlhaku ya “**b**” e nang le modumo /**b**/ le setshwantsho sa ntho e qalang ka modumo oo. Hona ho thusa baithuti ho kopanya moelelo bakeng sa puo e buuwang, e ngolwang le ho thusa ho ntshetsopele ya ho hlalosa tse mokgwa o hlakileng ka phaposing ya borutelo bakeng sa ho sebediswa kgafetsa. Ho boetse ho na le dikarete tse 25 ka kotara tse nang le karete tse 100 sehlopheng ho thusa ka difonomo.

Diphousetara: ke sesebediswa se seng se seng ho titjhere. Ho na le diphousetara tse ka bang 8 sehlopheng:

- Ho mamela le ho bua ho tsebetse baithuti le ho ruta
- Bakeng sa puisano tsa monaha ka dihlooho tse fapaneng
- Ho tsebahatsa le ho bua tsa ke tsotho, diphoofolo le dintho
- Bakeng sa puisano ya sehlopha ka maemo a itseng
- Ho etsa bonnetsoe tla etsahala

Ditjhate tsa monaha: ditjhate tsa ho ngola ka letsoho ke disebediswa tse bonwang tse etsedisweng ho tseba ka ntshetsopele ya bokgoni ba ho ngola ho baithuti. Di fana ka ditshupiso tse hlakileng, tse hlophang bakeng sa ho etsa ditlhaku tse kgolo le tse nnyane, le dinomoro ka nepo, letoto le na le ditjhate tse tse (4) tse sa ngolwang ka puo sehlopha ka seng.

Dikarete tsa mantswe: letoto lena le na le dikarete tse 200 mme di bohlokwa bakeng sa ho ruta ho:

- Hlahisa tlotlontswe e ntjha
- Bontsha mokgwa wa ho bitsa mantswe
- Hlahisa puisano ya dikgopolo tse ntjha
- Bapalo dipapadi tsa monahano ka dikarete tse fetang bonngwe.

Disebediswa tse ding:

Dibuka tsa DBE tsa mosebetsi: di ka kopangwa ka katleho le dikarolo tsohle tse ka hodimo ho matlafatsa thuto. Titjhere a ka sebedisa dibuka tsa mosebetsi tsa DBE e le ketsahalo e latelang kamora ho bala padiso ho matlafatsa pokello ya mantswe le dikgopolo tsa bohlokwa ka ho fapanya dikarolo tse ding tsa buka ya DBE ya mosebetsi.

Matitjhere a theha phihlelo ka ho kopanya dikarolo tse ding le buka ya Mosebetsi ya DBE *Rainbow*. Matitjhere a theha phihlelo ya ho ithuta e phethahetseng le e monate, e dumellanang le mekgwa e fapaneng ya ho ithuta le ho hodisa kutlwisiso e tebileng ya bokgoni ba puo.

Temoho ya ditlhaku le dinomoro:

Ho lekola bokgoni ba moithuti ba ho lemoha ditlhaku kapa dinomoro le metswako. Ho kopanya mosebetsi e bonolo jwalo ka ho tsoma ditlhaku kapa dinomoro. Mohlala: baithuti ba ka fapanya ditlhaku le dinomoro tse patilweng ditshwantshong kapa mosebetsing wa bonono. Diphoso tse di tloaetse ho batla mantswe tse nang le ditshwantsho le tsona di a thusa. Ha baithuti ba itshepa ka ho lemoha ditlhaku le dipalo, ho eketsa ho rarahana ka mosebetsi e kang ho hlwaya le ho lokisa diphoso tse monama kapa mantswe a ngolwang hampe.

Mosebetsi ya medumo:

Mosebetsi ya medumo e thusa baithuti ho utlwisisa kamano pakeng tsa ditlhaku le medumo. Ho itlwaetsa ho ngola ditlhaku le mantswe ka ho sebedisa mosebetsi tse thabisang jwalo ka ditlhaku tse seuweng pampiring, dikarete tsa mantswe le di phoso tsa.

Boikwetliso ba medumo ke yona e kgothalletsang ka ho fetisa ka mokgwa e fapaneng.

Medumo ka bonne:

Ketsahalo ena e etelletsweng pele ke dithaka baithuti mmoho e kengelletsa dihlopha tse tharo (3) ho isa ho tse nne (4). Sehlopha ka seretana ka karete tsa mantswe. Moithuti a le mong o phahamisa karete, e mong o qapodisa lentswe ho baithuti ba medumo. Boholo ba sehlopha bo ngola lentswe bukeng ya mosebetsi. Hona ho kgothalletsa boikwetliso ho baleng, ho ngoleng le ho sebetsa ka kopanelo.

Motswako wa ditlhaku

Ketsahalo ena e etelletsweng pele ke dithaka, baithuti ba sebedisa dikgeo tsa moraorao kapa dibopeho ho bopeng medumo o ngoleng, mohlala: ho medumo “oo” baithuti ba kopanya ditlhaku tse pedi tse bopang medumo, baithuti ba kopanya ditlhaku tse kang “o”, s, a, “u”, kapa “e” ha ba qetile mantswe a kang “pooho, motheo, moomo” ba sebedisa modumo o tshwanang. Bakeng sa bohlale ba boqapi, baithuti ba ka taka ntho eo ba e ngotseng ka medumo ba kopanya medumo le bonono.

Mefuta ya mosebetsi ya ho bala

Mosebetsi ya ho bala e na le maano a mahlano:

1. Temoso ya kgatiso ya tikoloho e kgothalletsa baithuti ho ellelwa kgatiso e ba potileng kerafemeng ya mantswe. Diphosetere di lokela ho bontshwa mme baithuti ba kgothalletsweng ho ellelwa dingolwa tse ba potoliheng tikolohong ya habo bona, mohlala: dipapatso le dimakasine.

2. Puisano e kopanetsweng e lokela ho ba ketsahalo ya sehlopha sohle, ho sebediswe dikgoboketso tsa dipale le dibuka tse kgolo ho bapa le dingolwa tse loketseng tse tswang ho titjhere. Latela ditaelo tsa buka e kgolo ho kgothaletsa baithuti ho kopanela dipale le ho araba dipotso tsa kutlwisiso mabapi le dipale. Ho araba ka kutlwisiso, dipotso di ka sebediswa e le karolo ya Tekanyetsoe sa rerwang. Ho na le melemo e mengata ya ho arolelana ho bala. Tse latelang ke tsa bohlokwa ka ho fetesisa:
 - Baithuti ba pepeswa puong e sebediswang dibukeng, sena se bohlokwa hoholo thutong ya puo ya tlatsetso ya pele. Baithuti ba hloka ho utlwa Sesotho se sebediswa maemong a matsatsi ohle hore ba ntlafatse bokgoni ba bona.
 - Ho sebedisa puisano e kopanetsweng ho hodisa bokgoni ba puo ya Sesotho le tlotlotwe ya bona.
 - Ka ho ballwa dipale, baithuti ba hodisa tsebo ya bona ya kamoo dibuka le dipale tse sebediswang ka teng, mohlala: bolella baithuti hore dibuka di na le dihlooho, di balwa ho tlaa leqepheng le letshehadi pele, ho tloha hodimo ho ya tlase leqepheng le leng le le leng.
 - Ha o ntse o balla baithuti ba hao, o etsa mohlala wa ho bala hantle. Mohlala: momegwa wa ho bala mantse le nako ya ho kgefutsa.

Buka ya ho bala ka kopanelo kapa disebediswa di lokela ho sebediswa le boemo nakong ya dihupelo tse pedi e le hore ba tswaelane le sengolwa.

Lenaneo la 1

- Hlalosetsa baithuti buka.
- Ka dihlopha buisanang ka setshwantsho se leqepheng le kamle la buka.
- Balla baithuti pale. Haeba o ba balla buka mme o tsebisane, fetolela puong ya bona ya Sesotho Puo ya Lapeng.
- Ha o ntse o bala le ha o qeta ho bala mme, botsa dipotso tse kgothalletsang baithuti ho ikamahanya le pale le ho e amahanya le maphelo a bona. Mohlala: “Zinzi o ya mabenkeleng le mme wa hae le ntate wa hae. Na o ya mabenkeleng? Tsamayang ya tsamayang le wena ha o ya mabenkeleng? Qalong ya selemo o ka nna wa bokae? Botsa dipotso tsena ka puo ya baituti ya lapeng mme o ba dumelle ho araba ka puo ho bona.”

Lenaneo la 2

- Bala pale hape.
 - Ha o ntse o etsa sena, koka kutlwisiso ya baithuti ka ho botsa dipotso tse bonolo ka puo ya bona. Mohlala: O tla ipatile kae?
 - Hohele ke o tsebisane ya baithuti mantsweng a itseng a tema, haholoholo haeba e le a tswang ho mmadi ya sehlopha baithuti ba ithutang ho bala.
 - Ha o kge anala, kgothaletsa baithuti ho kopanela ho bala dikarolo tsa pale le wena. Ditemana tse phelelang di molemo bakeng sa sena. Mohlala: ‘Ke tla phunya mme ke tla hula mme ke tla diha ntle ya hao’ ‘dikolobe tse tharo’
1. Padiso ka tataiso ya sehlopha ke mosebetsi wa sehlopha o monyane oo titjhere a sebetsang le sehlopha se se nyane ho mamela ha ba balla hodimo. Ho bala ka dihlopha ho lokela ho ba boemong bo tlase le ho feta boitsebiso bo sebediswang bakeng sa ho bala ka kopanelo. Dipadiso tsa sehlopha di ka sebediswa molemong wa ha ba ntse ba tswela pele ka mantse le medumo e lokelwang, ho rutwa kotare ka nngwe.

Ho itokisetsa katleho, ho bala ka tataiso ya sehlopha:

- Arola baithuti ka diphlopha qalong ya kotare (sheba mokgwa wa ho arola baithuti ka dihlopha tsa ho bala leqepheng la 25 bakeng sa tlhahisoleseding e ngata.
- Dudisa baithuti ka dihlopha ba o otapotle ka sedikwadikwe, ba dule hodima dimmete kapa mesamo.
- Netefatsa hore moithuti ka mong o na le buka ya ho bala kapa ho na le buka ya ho bala dipakeng tsa baithuti ba babedi.
- Dula setulong se tlase hore o be haufi le boemo ba baithuti.
- Etsa nako ya hore baithuti ba botse le ho araba dipotso mabapi le pale.
- Ho bala ka tataiso ha sehlopha ho lokela ho etsahala letsatsi le leng le le leng mme nngwe ya tataiso ya sehlopha e lokela ho ba metsotso 15. O lokela ho sebetsa le sehlopha sa fapaneng letsatsi ka leng.
- Dihlopha tse sa baleng le wena di ka etsa mesebetsi ya ho bala ka bobedi ka morero kapa tsa beha mesebetsi ya ho bala e kang ho tlatsa maqephe a mesebetsi ho tsa boqalong ba Mosebetsi ya DBE mme a e lokise pele phoposi ya hae ya GGR e qala.
- Ho bala ka bobedi: baithuti ba ka sebetsa mmoho ba sebedisa dikarete tsa ho bala tse sebediswang thutong ya bona ya ho bala ka tataiso ya sehlopha mme ba sebedise dikarete.

2. Ho itokisetsa ho bala ka bobedi ka katleho:

- Qalong ya kotare ya pele, hlahosetsa baithuti seo o baleng hore ba se etse pele ba bala ka bobedi. O ka nna wa pheta sena makgetlo a mmalwa ho fihlela baithuti ba tseba se lebelletsweng ho bona nakong ya ho bala ka bobedi.
- Ha ngata beha baithuti ka bobedi empa ka morero tse ding dumella baithuti ho ikgethela balekane ba bona.
- Dipara tsa bokgoni bo tswakileng: di sebetsa hantle hobane babadi ba matla ba ka thusa ba fokolang. Dipara tse nang le bokgoni tsho nang di sebetsa hantle bakeng sa babadi ba matla hobane ba thusa ba bang.
- Qoba ho kopanya babadi ba fokolang mmoho.
- Netefatsa hore baithuti ba bala ka papile ha ba bala.
- Ba ka arolelana buka kapa bobedi ba eba le kgatiso ya buka e le nngwe.

3. Ho bala ka boikemelo:

- Baithuti ba ka sebetsa dipaliso tsa sehlopha le dingolwa tse ding bakeng sa ho ithabisa.

4. Ho itokisetsa ho bala ka boikemelo ka katleho: theha sebaka se kgethehileng ka phaposing ya borutelo moo baithuti ba ka natefelwang ke ho bala dibuka ka bo bona.

- Etsa bonnetso hore o na le dibuka tsa dipale tsa tlhahisoleseding tse bitsang baithuti hore ba ka natefelwa.
- Kgethehile moo baithuti ba tla di fihlela habonolo, dishelofong tse tlatse kapa mabokoseng.
- Kgethehile baithuti ho bala ha ba qetile ho etsa mesebetsi wa bona wa ka phaposing.

Tsheheto e eketsehileng

O ka fumana mehopollo e mengata bakeng sa mesebetsi ya puo, mopeleto, ho ngola, medumo ho marangrang.

Ba sebetsang maamong a tshwanang ba fana ka lesedi mabapi le hore na ke di sebediswa dife tse sebetsang hantle hape ke mathata afe a tlwaelehileng ao baithuti ba ka tobanang le ona. Ho kenya tshehetsong diketsahalo tsena tse sebediswang ho thusa ho theha motheo o tiileng wa tsebo ya ho bala le ho ngola bakeng sa baithuti ba hao.

Mosebetsi wa phapang/phapano

Mosebetsi e fapaneng e fana ka tsheheto ho baithuti ba hloakang thuso le mesebetsi eketsehileng bakeng sa baithuti ba nang le bokgoni. Hape ho na le mesebetsi o faneng dibukeng tsa Mosebetsi tsa DBE bakeng sa Puo ya Lapeng (HL) le Puotlatsetso ya pele bakeng sa matshwa.

Mosebetsi wa ho lokisa

Mosebetsing wa tokiso bakeng sa Sesotho Puo ya Lapeng, Mokgahlong wa motheo, o lokela ho kenya letsoho, o kopane le moo baithuti ba thatafallwang teng.

Ditlhaloso tse ding ke tsena:

- Medumo le temoho ya mantswa: Sebedisa dikarete, dipapato le di dikarete ka pono e tlwaelehileng, mantswa le dipaterone tsa medumo. Bopala tsa la mantswa ka phaposeng moo baithuti ba ka etsang mantswa a matjha.
- Dipapadi tsa modumo: Bapala dipapadi tse shwaneng le medumo ya tlhaku ka medumo kapa dipapadi tsa mantswa a morethetho.
- Kaho ya mantswa: Theha buka e hlosoa ya mantswa a bonolo ka dipapato le matshwa.
- Kgothaletsa baithuti ho nka karolo ho buka le ho pheta mantswa: sebedisa dibuka tse kgolo ho bala dipale ka lentse le phahmeng le hore baithuti ba di phete ka mantswa a bona. Sena se thusa ka kutlwisiso le tsebediso ya mantswa.
- Kutlwisiso ya ho bala: sebedisa dibuka tsa ho bala ka tataiso ya ho sebeta ka dihlopha tse nyane, le ho bala ha mmoho ha buka ba tse mong bo le bong. Botsa dipotso ka temana ho lekola kutlwisiso le ho ba kgothatsa.
- Dikarete tsa mantswa: Kgothaletsa baithuti ho boloka bukana ya mantswa moo ba ngolang mantswa a matjha le mopeleto ona le ho a sebedisa dipolelong.
- Dipale tse nang le ditshwantsho: Kopanya ho ngola le ho taka ka hore baithuti ba take setshwantsho seo ba nka karolo le ho hlopisa mehopollo ya bona pele ba ngola mesebetsi.
- Mesebetsi: Botsa dipale kapa ditemana tse telele le tse rarahaneng ka lentse le phahmeng. Botsa dipotso tse hloakang dikarabo tse hlakileng haholwanyane ho hlahloba kutlwisiso.
- Qoqotso buka ya phaposi ya borutelo: Laela baithuti hore ba sebetse mmoho ho ngola le ho tshwa tsa buka ya ka phaposeng. Moithuti e mong le e mong a ka fana ka dipolelo tse mmalwa tse bonolo. Jwale le ka arolelana buka ya ka phaposeng le ba bang.
- *SOFTWARE* ya thuto: Sebedisa disebediswa tsa thuto le mananeo a fanang ka dipapadi le mesebetsi le tswetseng pele ya puo. Disebediswa tse ngata di fana ka tselo tsa ho ithuta tse ipapisitseng le tswelopele ya moithuti.

Tekanyetso e potlakileng bakeng sa baithuti ba nang le bokgoni bo fapaneng

Ha baithuti ba ntse ba hatela pele Kereiting ya R-3, ho tlwaelehile ho lemoha bokgoni le mekgwa e mengata ya ho ithuta ka phaposing ya borutelo. Ha baithuti ba ngata ba ntlafatsa tse fapaneng, ba bang ba ka bontsha matshwao a bothata ba ho ithuta, mohlala: ho holofala mmeleng kapa dintho tse ka amang tswelopele ya bona thutong. Ho tsebahatsa diphepetso tsena ho bohlokwa hobane ho kenella ka nako ho ka fana ka tshehetso eo baithuti ba e hlokang hore ba atlehe.

EXTRACT PAGES

Leeto la Leah

Leah e ne e le moithuti ya bohlae ya inahanelang wa Kereiti ya 2. O ne a na le lethathama la tsebo. O ne a rata ho taka le ho aha dintho ka matsoho a hae. Hangata a iphumana a etsa ditshwantsho tsa hae dihora tse ngata. Ho sa tsotelle talenta ya hae e hlakileng, Leah o ile a thatafallwa dibakeng tse ngata sekolong. O ne a fumana ho le boima ho ka tsepanisa mohopolo nakong ya dithuto, haholo ha ho le rata ka phaposing kapa ho phathahane. Hangata o ne a ikutlwa a sulafallwa ke diphethoho tseo a neng a kopana le tsona tse kang ho fetoha ha maemo, ditaelo tsa molomo, ho fumana titjhere e motjha, madulo a matjha. O ne a ferekana ha titjhere a mo laela ho kopanela mesebetsi ya sehlopha.

Titjhere ya hae e ile ya hlokomela hore Leah o kgetha ho sebetse a le mong. O ne a baqapisa ka mvelo le baithuti mmoho nakong ya kgefutso. Ha re tla tabeng ya ho latela ditaelo tsa molomo, ke nako tse ding o ne a bonahala a ferekane kapa a tsieleha ke ho phetha ditaelo. Le ha a ne a boqapisa boqaping le botaki, o ne a na le bothata ba ho bua ka phaposing, hape o ne a sa kgona ho sebetse ka matjhere ka mahlong. Hona ho ne ho etsa hore ho be thata ho mothusa.

Ha nako e ntse tsamaya, mohlokomedi wa Leah le titjhere ba ile ba ngorena ke sena. Dithuto tsa hae tsa botaki di ne di tsamaya hantle empa o ne a thatafallwa ke ho ba phaposing, ho phedisana le bana ba bang, ebile a thabela hodula a le mong. Mohlokomedi a utlwisisa hore Leah o hloleha ho mamella dintho tseo bana ba dilemong tsa hae ba kgona ho mamella.

Ka mora ho kopana ha ngata le matitjhere a hae, Leah o ile a iswa ho setsibi. Ke moo ba ileng ba ithuta teng hore Leah o na le bofokodi bo bitswang a spectrum disorder. Dilemo tse ngata Leah o ne a thatafallwa ke puo, ho tshwenyeha ha bonolo le ho sebetse ho phedisana le batho ba bang.

Ha ba se ba tseba bothata ba Leah, mohlokomedi le titjhere ya hae ba ile ba etsa bonnete ba hore ba lekola tikoloho eo a leng ho yona phaposing, mme ho thusa ka moo ba ka kgona ka teng. Leah o ne a fumana nako e teletsana hore a kgone ho utlwisisa ditaelo tsa molomo. O ne a fuwa le sebaka sa hore a sebetse a le mong kapa dihlokomedi tsa nyenyane.

Ho utlwisisa bofokodi le hore o ile na thusa Leah hape ho ile ha kgothaletsa titjhere hore a motsheetse.

Ha nako e ntse tsamaya Leah o ile a ithuta ha bonolo mme a ikutlwa a kgona ho phedisana le baithuti ba bang. Hona ho bontshitse hore ho lekola ha ho thibele ho ithuta empa ho ya e matlafatsa.

Pale e ntle e bontsha bohlokwa ba ho eellwa matshwao a bofokodi ba ho ithuta, hore baithuti ba kgone ho thusa mme ba atlehe dithutong tsa bona.

Ka morao bukeng ena ho na le ditekanyetso tseo di ka thusang matitjhere ho eellwa bofokodi. Di fana ka mekgwa ya ho eellwa le ho bona hore na moithuti o hloka ho lekolwa ke setsibi na. Ditekanyetso tsena ha se tsa ditsibi mme ha di a etsetswa hore bana/baithuti ba kgethollwe kapa ba fuwe mabitso. O di sebedisa ho matlafatsa tsebo ya hao hore o kgone ho thusa.

KEREITI YA 2: NAKO YA SESOTHO PUO YA LAPENG

Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano
Ho mamela le ho bua (15m)		Ho mamela le ho bua (15m)		Ho mamela le ho bua (15m)
Medumo (15m)	Medumo (15m)	Medumo (15m)	Medumo (15m)	Medumo (15m)
Ho bala ka kopanelo (15m)	Ho bala ka kopanelo (15m)	Ho bala ka kopanelo (15m)		
Ho bala ka sehlopha (30m x 2 dihlopha tse pedi ka letsatsi) 15m	Ho bala ka sehlopha (30m x 2 dihlopha tse pedi ka letsatsi) 15m	Ho bala ka sehlopha (30m x 2 dihlopha tse pedi ka letsatsi) 15m	Ho bala ka sehlopha (30m x 2 dihlopha tse pedi ka letsatsi) 15m	Ho bala ka sehlopha (30m x 2 dihlopha tse pedi ka letsatsi) 15m
	Ho ngola (15m)		Ho ngola (15m)	Ho ngola (15m)
Mongolo (15m)		Mongolo (15m)	Mongolo (15m)	Mongolo (15m)

EXTRACT PAGES

Karolo ya B

Kotara ya 1

Mookotaba	Lapeng	Beke 1 & 2
	Lelapa le setswalle	Beke 3 & 4
	Mekgwa e metle	Beke 5 & 6
	Nako ya ho ba mmoho	Beke 7 & 8
	Dihla tsa selemo	Beke 9 & 10

Bokgoni ba puo	Dikahare/Dikgopolokutwiso/Bokgoni	Dibeke	Mehlodi e sisintsweng bakeng sa dithusathuto
Ho mamela le ho bua Metsotso e 15 ka letsatsi bakeng sa matsatsi a 4	Mosebetsi wa letsatsi ka leng/ beke dibakeng tsa Puo le le dithuto tse ding. <ul style="list-style-type: none"> Mamela ntle le tshitiso, bontsha nompho ho sebui. Fana ka sebaka dipuo. Bua ka boipheliso, mohl: a bua ka tema. Sebedisa mantsoe a nepahetseng bakeng sa mamela le ho bua ka memo. Singisa karollo ya qaka haholo ka nako ya mamela le ho bua. 	1-10	Phousetara 1 Phousetara 2 Kgoboketso ya Dipale
	Mosebetsi ya ho mamela le ho bua habedi ka beke e nngwe e ya 1 – 5. <ul style="list-style-type: none"> Mamela pale ka thahasello a araba dipotso tse amanang le pale. Pheta tlhahlamano ya diketsahalo ka nepo paleng. Mamela ditaello tse nang le dikarolo tse pedi a bile a arabela ka tshwanelo. 	1-5	Kgoboketso ya Dipale

<p>Ho bala ka sehlopha le ka tataiso</p> <p>Metsotso e 15 ka letsatsi bakeng sa matsatsi a 5 (hora e le 1 metsotso e 15)</p>	<p>Mesebetsi ya ho bala tsa letsatsi le letsatsi.</p> <p>Ho bala ka sehlopha, le ka tataiso (dihlopha tse pedi ka letsatsi) le dihla tsa ho bala ka kopanelo tse 2 - 3 ka beke.</p> <p>Ho bala ka kopanelo</p> <p>Dithuto tsa baiithuti kaofela habedi ho isa hararo ka beke metsotsong e 15 ho sebediswa tema e le nngwe ka beke.</p> <p>Titjhare a bontsha lenaneo la ho bala le baiithuti kaofela</p> <p>Nako ka nngwe e tla itshetleha ka tse latelang: kgopolo ya mongolo, makgetha a tema, puo, medumo, dipaterone tsa puo, mawa a ho hlwaya mantswe le kutlwisiso maemong a fapaneng, mohl: moelelo o totobetseng, tlhophisobotjha, Tekanyetsa boitemohelo le kananelo. Bontsha tshebediso ya bokgoni ba ho peleta le ho qapodisa mawa a kenyetsehang ditemoso le hlophollo ya seapelo ho bala.</p> <p>Bontsha mawa a menwana e mefano moo monwana ka mong o emelang tsa le ka sebediswang ke mobadi ho bala le kutlwisisa moelelo wa lentwe leo o tsebeny.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bala ditaelo tse bonwang ka koposing. • Hlalosa moelelo wa ditshwantsho le mengolo e phatlaladitseng ho bala ka ditshwantsho kapa dipapato ho bala pale. A 'bale' ditshwantsho kapa dipapato. • Sebedisa monono (ho bala ka kopanelo) a hlalosa ehlhakgolo. • Sebedisa ditemoso tse bonwang ho noha seo pale e leng ka sona le ditshwantsho, bokantle ba buka ho noha seo pale e leng ka sona. • A hlalisa maikutlo a hae ka tema e badilweng • Hlwaya dintlha tsa bohlokwa ho se badilweng jwalo ka tlhahlamano ya diketsahalo. • Araba dipotso tsa boemo bo phahameng, pele, mahareng le ka mora ho bala ka kopanelo "Ho ne ho etsahala eng ha...?" 	<p>1-10</p>	<p>Buka e kgolo Padiso</p>
---	--	-------------	--------------------------------

<p>Ho bala ka tataiso ya sehlopha</p> <p>Metsotso e 30 ka letsatsi (dihlopha tse 2 ka metsotso e 15 sehlopha ka seng) ka matsatsi a 5 (dihora tse 2 metsotso e 30)</p>	<p>Ho bala ka tataiso ya sehlopha: Padisotataiso</p> <p>Titjhere o sebetsa le dihlopha tse 2 ka letsatsi, ka metsotso e 15 le sehlopha ka seng. Sehlopha ka seng se sebetsa le titjhere habedi ka beke.</p> <p>Titjhere o sebetsa le sehlopha sa baiuthuti ba bokgoni bo lekanang, a nyalanya baiuthuti le boemo ba tema (ho elellwa mantswe a mahareng a 90%- 95% ka nepo). Dibuka tse hlophiseditsweng Kereite e be tsona tse sebediswang kgafetsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balla hodimo le ka kgotso boemong ba hae sehlopheng se tataiswang ke titjhere ke hore sehlopha kaofela se bala pale e le nngwe e itshetlehileng boemong ba ho bala ha sehlopha. • Sebedisa ditshwantsho tsa tema ho utlwisisa • Sebedisa mantswe a hlahang kgafetsa, medumo ho hlopholla maemo le bokgoni ba ho peleta le ho qapodisa sebopeho ha a bala • Bontsha kutlwisiso ya matshwao a puo le ngwe, difeelwane, matshwao a potso, le a makalana a balla hodimo. • Tswella pele a aha mantswe a hlahang kgafetsa le a lenganeong le ho bala ka tshohanyetso, dibuka tse hlophiseditsweng ka boemo kereiteng, le mantswe a hlahang kgafetsa 	<p>1-10</p>	<p>Dipadiso tse hlophilweng</p> <p>Padiso</p>
<p>Ho bala ka bobedi le ka boikemelo</p> <p>Letsatsi le leng le le leng bekeng</p>	<p>Ho bala ka bobedi le ka boikemelo/ padisonnotshi (hararo ka beke)</p> <p>Hlahisa ho bala ka bobedi le ka boikemelo. Kgetha diteng tse tswang kapa tse boemong ba ho bala ka bobedi le ka boikemelo ba baiuthuti (tse bonojana ho feta tse sebediswang padisommohong tse nang le ho elellwa mantswe e be ho fetang 95% ha a bala tema ka nepo).</p> <p>Ipalla ka boikemelo: dibuka tsa ditshwantsho, dikarete tsa dithothokiso, dibuka tsa dipale tse tswang laeboraring kapa sekgutlwaneng sa ho bala ka phaposeng.</p>	<p>1-10</p>	<p>Dipadiso tse hlophilweng</p>

<p>Ho ngola</p> <p>Metsotso e 20 ka letsatsi bakeng sa matsatsi a 3</p>	<p>Dithuto tsa Semmuso hararo ka beke metsotsong e 15.</p> <p>Ho boeletsa ho botjwa ditlhaku tse nyane le tse kgolo, ho siya dikgeo mahareng a ditlhaku lentsweng le mahareng a mantswe dipolelong. Baiuthuti ba kopitse mantswe le dipolelo tlapantshong le dikgetjhaneng tsa dipolelo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshwara pensele/potloloto ka nepo a sebedisa dintho tsa ho ngola ka tshwanelo (buka/maqephe) • Bopa ditlhaku tse nyane le tse kgolo tse 26 ka nepo - ho bontsha mongolo, sebopeho, ho siya dikgeo • Ngola mantswe a siya dikgeo ka nepo dipakeng tsa ditlhaku le mantswe. • Kopolla a ngole dipolelo tse 2 kapa ho feta moa ka mongolo o balehang le ka nepo • Ngola a sebedisa matshwao a puo (dika matshwao a potso, difeelwane le matshwao a makalo) <p>Ho ngola ka kopanelo, ka sehlopheng le ka boikemelo: Ngodisommoho, mosebetsi adihlopheng le ngodisonnotshi</p> <p>Dithuto tsa baiuthuti kaofela / dibhapha tse nyane ha di hokahangwe ha ba li ho hararo ka beke metsotsong e 20 bakeng sa ho bala ka kopanelo. Sebedisa mosebetsi ya ho ngola ka kopanelo ho bontsha sebediso e nepahetseng ya matshwao a puo le dipolelo. Sebedisa diqaleho tsa dipolelo ho bala baiuthuti ho ngola dipolelo tsa hararo. Hlahang dibukantswe/didikshenare tseo ba ke di tseba tse tsona</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taka ditshwantsho ho fetisa molaetsa jwalo ka boiphihlelo ba hae. • Pehisa ka dikgopolokutlwisiso le mantswe ha ho ngolwa pale ya ka phaposing (ho ngola ka kopanelo) • Ngola lenane a sebedisa feelwane ho arola dintho jwalo ka mesebetsi ya letsatsi. • Ngola bonyane dipolelo tse tharo ka ditaba tsa hae, a iqapele pale ka ho sebedisa medumo eo a ithutileng yona le mantswe hlahang kgafetsa, ditlhaku tse kgolo, le dikgutlo. 	<p>1-10</p>	<p>Papetla ya mongolo 1</p> <p>Papetla ya mongolo 3</p>
--	---	-------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • A etse ditshwantsho ka dipolelo tse pedi ho isa ho tse nne(2 - 4) ka sehlooho ho phehisa ho ngola buka ya sekgutlwana sa ho bala phaposing • Aha pokello ya mantswe le bukantswe/ dikshenare eo a iketseditseng yona a sebedisa tlhaku e qalang ya lentswe ho ntshetsa pele bokgoni ba bukantswe/dikshenare jwalo ka fana, hema, kuka 		
Tshebediso ya puo	Ba sebedisa matshwao a puo hantle.	1-10	Buka M... ja DP

Diketlatsahalo tsa letsatsi le letsatsi

Tumediso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titjhere o dumedisa baithuti <ol style="list-style-type: none"> a. Titjhere: Dumelang. b. Baithuti: Dumela titjhere 2. Ere baithuti ba hetle ba... edisane: <ol style="list-style-type: none"> a. Dumela. b. Dumela.
Potso ya letsatsi	<p>Kajeno, o t... na potso ya letsatsi</p> <p>DIHLOPHA</p> <p>O... hlok... dihlopha tse 5.</p> <p>b... shlopha se seng le se seng se tla araba potso ya letsatsi hanngwe bokeng.</p>
Dipina	Kgetha pina...

Beke ya 1: Lapeng

Tse hlokehlang		
Dikarete tsa mantswe, Phousetsara 1, Buka e kgolo ya 1, Padiso ya 1, Dipadiso, tjhate ya mongolo, ditshwantsho, foto Buka ya DBE ya Mosebetsi.		
Mantswe a sebediswang haholo	Medumo	Mantswe a matjha
hae, kajeno, thuto, metswalle, mme, bapala, bohle, thuso, ntate, mosa, ntlo, ntle	ntlo, ntja, mpho, kgasa, kganna, tsofala, hlooho, hlaahlela	phaphusi, qamaka, tsho, tekanyetso, mola, ne, gasa

Tsebo	Tataiso ya ho ruta	Disebediswa
<p>Ho mamela le ho bua</p> <p>Metsotso e 15 ka beke bakeng sa matsatsi a 3</p>	<p>Itsibise ho baiuthuti ba hao. Ba fe monyetla wa ho itsebisana bona. Ba eme ba bue ka seo ba se ratang ka lehlakore bona.</p> <p>Thuto ya 1: Lapeng</p> <p>Botsa bana ka ditlha tsa moo ba dulang. Ba dula le mang. Ba bapalla kae hae? Ba ahisane ka seo mang?</p> <p>Thuto ya 2: Phousetara</p> <p>Bontsha baiuthuti phousetara, ebe o ba balla sehlooho.</p> <p>Ba botse dipotso ka ditlha tsa phousetareng.</p> <p>Potso: Le bona tsa phousetareng e tlapantshong.</p> <p><i>Karabo:</i></p> <p>Metsi</p> <p>Letsa</p> <p>Dijo tse ahyang mmele</p> <p>Mmoho o hlwekileng.</p> <p>Potso: Bolela mabitso a dijo tse ahyang mmele tsa phousetareng.</p> <p><i>Karabo:</i></p> <p>Nama</p> <p>Dinawa</p> <p>Mahe</p> <p>lebese</p> <p>Bala mantswe a phousetareng o supa ditshwantsho.</p> <p>Bala mantswe mmoho le baiuthuti o ntse o supa itshwantsho.</p> <p>Jwale o ka supa setshwantsho ebe baiuthuti ba bitsa lebitso la sona.</p>	<p>Phousetara: Seo re see hlohang hore re phele</p> <p>Kgoboketso ya dipale: nna le baheso</p>

	<p>Laela baiithuti ho kgetha ethwantsho seo a se ratang, ebe o taka setshwantsho sa sona.</p> <p>Thuto ya 4 le 5: Pale ya kgetho</p> <p>Kgetha pale ya kgetho ya hao sekgutlong sa dibuka.</p> <p>Ka mora kgefutso bala pale le baiithuti ba hao. O ka ikgethela hore o batla ho bala pale kae ka botelele.</p> <p>Bala sehlooho, o botse baiithuti hore ba nahana hore pale e ka eng. Ba bontshe sekwahelo sa buka, ba bale lebitso la mongodi, moetsi wa ditshwantho, ba shebe setshwantsho se ka pele le se ka morao ho buka.</p>	<p>Padiso 1: Pale 1</p> <p>Ditshwantsho</p> <p>Kgoboketso ya dipale</p>								
<p>Medumo</p> <p>Metsotso e 15 ka letsatsi bakeng sa matsatsi a 5 (hora e le 1 metsotso e 15)</p>	<p>Thuto ya 1: Dikarete tsa medumo</p> <p>Phahamisetsa karete ya modumo hodimo o botse baiithuti ba hao ka modumo 'oo'. O ba botse lebitso kapa lentswe le qalang ka modumo 'oo'.</p> <p>Thuto ya 2: Dintho tse etswang ka tlung</p> <p>Botsa bana dipotso ka dintho tseo ba diemela ka tlung, mohla:</p> <p>ho robala</p> <p>ho alola</p> <p>ho hlpa meno</p> <p>ho hlapa</p> <p>ho ja, jj.</p> <p>Laela baiithuti hore ba ngole mantswe ao dibukeng tsa bona.</p>	<p>Dikarete tsa medumo</p> <p>pampiri, pensele</p> <p>Buka e kgolo</p> <p>1: Lelapa la Mme Mamokwena</p> <p>Dikarete tsa dialefabete</p>								
	<p>Thuto ya 3: Dikarete tsa medumo</p> <p>Ka dikarete tsa medumo tlapantshong di latelana.</p> <table border="1" data-bbox="421 1354 1054 1486"> <tr> <td>hlo</td> <td>sephooko</td> <td>sootho</td> <td>moomo</td> </tr> <tr> <td>hloko</td> <td>mootlwana</td> <td>mookgo</td> <td>mooki</td> </tr> </table> <p>Balla baiithuti mantswe, o ntse o a supa.</p> <p>Baiithuti ba bala mantswe, ba nto ngola dipolelo.</p> <p>Nahana mantswe a nang le modumo o tshwanang, a ngole lebokosong le le leng.</p> <p>Ngola dipolelo ka mantswe.</p>	hlo	sephooko	sootho	moomo	hloko	mootlwana	mookgo	mooki	
hlo	sephooko	sootho	moomo							
hloko	mootlwana	mookgo	mooki							

	<p>Dipolelo:</p> <p>Hlooho ya Hlompho e bohloko.</p> <p>Mme Mookgo ke mooki.</p> <p>Mebala ya mookodi e metle.</p> <p>Abuti o bapala le mootlwana wa hae.</p> <p>Moomo wa Sello o bohloko.</p> <p>Ke bone sephooko se mmala o sootho.</p> <p>Balla baiithuti dipolelo ka lentswe le phahameng. Sebedisa rulara kapa ntho efe feela ya ho supa dipolelo nakong eo o balang ka yona.</p> <p>Balla dipolelo mmoho le baiithuti.</p> <p>Jwale kopa baiithuti hob ala dipolelo ba le bang o ntse supa ka rulara.</p> <p>Laela baiithuti ho kopitsa dipolelo diibukeng tsa bona. Ba kgothatse ho bala dipolelo lapeng. Moo ba thata balang teng ba kope balebedi ba bona ho ba thusa.</p> <p>Laela baiithuti ho kgetha lentswe le le leng o take setshwantsho ka lona. A ngole lentswe le bona setshwantsho so a se takileng. Ba ka sebedisa dikerayone ho kgabisa ditshwantsho tsa bona.</p>	
	<p>Thuto ya 4: Buka e Ntjole: Bana ba Mme Mokwena</p> <p>Bontsha baiithuti bokae ba bapala, le nto buisana ka setshwantsho.</p> <p>Bala sehlooho le ntle o botse baiithuti hore ba nahana hore pale e ntle ka eng.</p> <p>Bala tse ling tse ling, leqhepe le le leng ka nako.</p> <p>Kopitsa dipolelo tsa pele ho ho bala. Ngola mantswe a setshwantsho kgafetsa tlapanthong.</p> <p>Botsa dipotso tse latelang:</p> <p>Potso: Metswalle ya hao ke bo mang?</p> <p><i>Karabo:</i> Baiithuti ba tla bolela mabitso a metswalle ya bona ka ho fapana.</p> <p>Potso: O bapala le bashemane feela kapa banana feela?</p> <p><i>Karabo:</i> Dikarabo di tla fapana. Titihere kenella o bontshe baiithuti hore ha ho ntho empe ha banana ba bapala le bashenyana.</p> <p>Potso: Mme Mokwena o ile a utlwa eng ha a feta moo bana ba neng ba bapalang teng?</p> <p><i>Karabo:</i> Bashenyana ba itse bona ha ba bapale le bananyana.</p>	

	<p>Potso: Bashanyana bai le ba ikutlwa jwang ha Mme Mokwena a qeta ho bua le bona.</p> <p><i>Karabo:</i> Ba ile ba ikutlwa ba swabile.</p> <p>5. Mme Mokwena o ile a re eng ho bashanyana?</p> <p><i>Karabo:</i> O ile itse ba se ke ba kgesa banana.</p>																									
	<p>Thuto ya 5: Dikarete tsa dialefabete</p> <p>Kgomaretsa phousetara tlapantshong.</p> <table border="1" data-bbox="421 554 911 821"> <tr> <td>Aa</td> <td>Bb</td> <td>Dd</td> <td>Ee</td> <td>Ff</td> <td>Gg</td> </tr> <tr> <td>Hh</td> <td>Ii</td> <td>Jj</td> <td>Kk</td> <td>Ll</td> <td>Mm</td> </tr> <tr> <td>Nn</td> <td>Oo</td> <td>Pp</td> <td>Qq</td> <td>Rr</td> <td>Ss</td> </tr> <tr> <td>Tt</td> <td>Uu</td> <td>Vv</td> <td>Ww</td> <td>Yy</td> <td></td> </tr> </table> <p>Efa moithuti e mong le e mong karete ya a lefabeto. E latela hore na ho na le baithuti ba bakae ka tlele, baithuti ba bang ba ka hloka ho sebeta ka bobedi.</p> <p>Ka ho fpanyetsana, ba hloka ho gomarela dikarete tsa alefabeto hodima tlapantshong tsa nako ya alefabeto.</p>	Aa	Bb	Dd	Ee	Ff	Gg	Hh	Ii	Jj	Kk	Ll	Mm	Nn	Oo	Pp	Qq	Rr	Ss	Tt	Uu	Vv	Ww	Yy		
Aa	Bb	Dd	Ee	Ff	Gg																					
Hh	Ii	Jj	Kk	Ll	Mm																					
Nn	Oo	Pp	Qq	Rr	Ss																					
Tt	Uu	Vv	Ww	Yy																						
<p>Ho bala ka kopanelo</p> <p>Metsotso e 15 ka letsatsi bakeng sa matsatsi a 5 (hora e le 1 metsotso e 15)</p>	<p>Thuto ya 1: Phousetara</p> <p>Sheba ditataiso tse ka ho fapaneng tsa Ho Mamela le ho Bua Thuto ya 2:</p> <p>Dipotso tsa pele ho bua (kwahela mantswe a phousetara) jwale baithuti hore na bana ba etsa eng ditshwantshong le hore ba khona ho etsa e nngwe ya mesebetsi ena.</p> <p>Phousetara hammoho le sehlopha.</p> <p>Laetla moithuti ho kgetha ditshwantsho tse phousetareng ebe ba tlosetshwantsho. Ba ngole lebitso tlasa setshwantsho bakae. Ba ka sebedisa dikerayone ho kgabisa ditshantsho tsa bona.</p> <p>Thuto ya 2: Buka e kgolo ya 1 Pale ya 1</p> <p>Sebedisa thuto ya pele ya ho bala Buka e Kgolo pale ya 1 e le nako ya ho tseba temana le buka.</p> <p>Supa dikarolo tse fapaneng tsa buka ena: sekwahelo, sehlooho, mongodi, moetsi wa ditshwantsho, dipapiso, mokokotlo, lethathamo la ditaba, dinomoro tsa maqephe, dihlooho tsa ditemana tse fapaneng bukeng ena.</p> <p>Sheba ditshwantsho tsa Buka e Kgolo mme le buisane ka seo ba nahanang hore se a etsahala.</p>	<p>Phousetara:</p> <p>Buka e kgolo 1: Bana ba Mme Mokwena</p> <p>Pampiri Pentshele Dikerayone</p>																								

	<p>Thuto ya 3: Buka e Kgolo ya 1 Pale ya 1</p> <p>Dipotso tsa pele ho ho bala pele:</p> <p>Buisanang ka sehlooho sa pale ya pele le setshwantsho se ka ntle.</p> <p>Bala buka kaofela hang, baiuthuti ba bale hammoho ka hohle kamoo ba ka kgonang.</p> <p>Thuto ya 4: Ditaba tsa matsatsi a phomolo</p> <p>Botsa baiuthuti hore ba entse eng ka matsi a phomolo. Kamora ho bua ka ditaba tsa bona tsa matsatsi a phomolo (sheba Ho Mamela le ho Bua Thuto ya 1), hlahisa lenane la mantswe a mangata le sehlopha.</p> <p>Ana e tla ba mantswe a hloka halang ho theha polelo bakeng sa ditaba tsa bona tsa matsatsi a phomolo.</p> <p>Balang lethathamano la mantswe hammoho.</p> <p>Baiuthuti ba bangata ba tla hloka ho sebedisa mantswe tshwanang ho aha polelo ya bona. Sena se tla fana ka tsehetso e eketsehileng bakeng sa baiuthuti ba hloka.</p>	
	<p>Thuto ya 5: Phousetara ya boemo ba lehodimo</p> <p>Qala sekgutlo sa phousetara ya boemo ba lehodimo ka tlaseng. Boemo ba lehodimo ba buisana letsatsi le letsatsi le mantswe a mangata hlahiswang.</p> <p>Sheba boemo ba lehodimo ka kajeno, mme o etse qeto ka mantswe a hloka halang bakeng sa lehodimo ba letsatsi.</p> <p>Ngola mantswe a hloka halang bakeng sa leboteng.</p> <p>Bala mantswe hammoho le le baiuthuti.</p> <p>Jangle ya ngola dipolelo o sebedisa mantswe a boemo ba lehodimo.</p>	
<p>Ho bala ka sehlopha</p> <p>Metsotso e 30 ka lehlakoreng la ntle tse 2 (metsotso e 15 sehlopha ka seng) ka matsatsi a 5 (dihora tse 2 metsotso e 30)</p>	<p>Thuto ya 1: Dikarete tsa mantswe</p> <p>Sebedisa dikarete tsa ho ngola ho ruta mantswe a matjha, ho kopanya mantswe a tsebahalang, le ho tlwaetsa baiuthuti ka mantswe a tla fumanwa ho Padiso, Buka e hlophisitsweng le Buka e Kgolo.</p> <p>Sheba thaloso ya mantswe afe kapa afe ao ba sa a tsebeng.</p> <p>Kopa baiuthuti ho beha mantswe dipolelong tsa bona (ka mokgwa o ngotsweng kapa wa mantswe).</p>	<p>Padiso 1: Bella le Belle</p> <p>Dikarete tsa mantswe</p>

	<p>Thuto ya 2: Buka ya Padiso 1</p> <p>Baithuti ba tla be ba eso be dihlopheng tsa bona tsa ho bala tse hlophilweng, kaha Tekanyetso ya Motheo e tla etsahala bekeng e tlang. Ba arole dihlopha tse nyenyane hore ba bale pale ho tswa ho Padiso ka dihlopha.</p> <p>Botsa baithuti dipotso tsa pele ho ho bala.</p> <p>Potso: Bella le Belle ba ne bad ula hokae?</p> <p><i>Karabo:</i> Ba ne bad ula tshimong?</p> <p>Potso: Hobaneng ba ne bad ula mmoho.</p> <p><i>Karabo:</i> Ba hotse mmoho.</p> <p>Potso: Wena o hotse le mang?</p> <p><i>Karabo:</i> Dikarabo di tla fapana. Tithere efa baithuti monyane a wa ho etsa dipuisano ka batho bao ba hotseng le bona. Kenella ho thusa baithuti bohle hon ka karolo dipuisanong.</p> <p>Jwale dihlopha di ka bala pale. Ha sehlopha se ba di bala tse ding di mamele ka hloko ho bontsha tlhahiso ho baithuti ba bang.</p>	
	<p>O ka ngola dintlha ha ba ntse balabala o hloko e hore maemo a ho bala a baithuti ba bang a ka hodimo kapa a ka tlase ho karolelano. Sena se tla thusa ha o qala Tekanyetso ya motheo dibekeng tse peli ka latelang.</p> <p>Hopotsa baithuti ka leqolala mekwana e mehlano la ho manolla mantswe a mang a tsa a thata. Rorisa le ho kgothatsa baithuti.</p> <p>Baithuti ba sehlopha a nang le sehlopha sa ho bala ba ka sebetso e tlang ya medumo.</p> <p>Karara eba Buka e Kgolo ya 1 mmoho, baithuti ba tla be ho seba tse ding tsa dingolwa.</p> <p>Botsa baithuti hore na ba hopola dintho tseo ba di badileng.</p> <p>Botsa dihlopha dipotso tsa ka morao ho ho bala.</p> <p>Potso: Na Bella le Belle ke bana ba motho?</p> <p><i>Karabo:</i> E ne e le ban aba motho.</p> <p>Potso: Ba fapaneng ka eng?</p> <p><i>Karabo:</i></p> <p>E mong o ne a rata bosiu, ha e mong a rata motsheare.</p> <p>Masiba a Belle a mebala e kganyang ebile o a kobela ka morao.</p> <p>Masiba a Bella ona a masootho ebile a sephira</p> <p>Potso: Wena o rata ofe?</p>	

	<p><i>Karabo:</i> Dikarabo di tla fapana. Tijhere efa baithuti monyetla wa ho buisana ka Bella le Belle.</p> <p><i>Potso:</i> Bella le Belle ba hlahetse hokae?</p> <p><i>Karabo:</i> Ba hlahetse sefateng.</p> <p>Thuto ya 3: Padiso ya 1: Bella le Belle</p> <p>Sebedisa dikarete tse phahameng tsa maqhubu ho fetola mantswe.</p> <p>Thusa baithuti ho sebedisa medumo, mantswe a ellellwang. Qetela Mosebetsi wa 3.</p>									
<p>Ho bala ka bobedi le ho ikemela</p> <p>Letsatsi le le tsatsi ka beke</p>	<p>Morao ho bala ka dihlopha, baithuti ba ka bala Padiso ya 1. <i>Qetela:</i> Bella le Belle ka bobedi kapa ka bonngwe. Sena se tla ba nolofalletsa ho kopanya mantswe a balwang le a ithutwang.</p> <p>Moithuti e mong le e mong o nka karolo ya ho bala leqephe, ha e mong a mamela ka hloko ho bontsha tlhoko. Moithuti e mong.</p> <p>Ho bala ka bobedi: Baithuti ba fapanu e nka karolo. Ha moithuti e mong a bala, e mong a mamela ka hloko.</p> <p>Botsa baithuti ho bolela dintlha tse ba di hlopolang ho tswa ho Padiso.</p>									
<p>Mongolo</p> <p>Metsotso e 15 ka letsatsi bakeng sa matsatsi a 3</p>	<p>Netefatsa hore baithuti ba tshwara pensele ka nepo, le ho beha disebediswa tse ho ngola (buka/leqephe) ka nepo.</p> <p>Netefatsa hore baithuti ba tsebe ho qala ditlhaku tse nyane ka nepo. tsepamisa maikutlo hodima sebopeho le sebaka ka hara mela.</p> <p>Etsa leqephe ba tsebe ba etsa sebaka se nepahetseng pakeng tsa dipolelo le mantswe. Baithuti ba qetele Mosebetsi wa 4 ka qetela e le balang.</p> <p>Thuto ya 1: Mosebetsi wa 4</p> <p>Hlakola tlhaku 'a' e tlase feela tlapantshong. Tsepamisa maikutlo sebakeng se nepahetseng sa ho qala, tataiso le sebopeho.</p> <p>Baithuti ba kopitsa mantswe ana:</p> <table border="1" data-bbox="450 1585 1129 1717"> <tr> <td>ama</td> <td>apole</td> <td>alola</td> <td>ausi</td> </tr> <tr> <td>apara</td> <td>amana</td> <td>ambulense</td> <td>api</td> </tr> </table> <p>Balla baithuti mantswe ka lentse le phahameng. Supa mantswe nakong eo o ntse o bala hore baithuti ba tsebe ho bona lentse leo o le balang.</p> <p>Bala mantswe mmoho le baithuti, ebe o laela baithuti ho kopitsa dipolelo</p>	ama	apole	alola	ausi	apara	amana	ambulense	api	<p>Tjhate ya mongolo</p> <p>Buka ya mosebetsi wa sekolo</p>
ama	apole	alola	ausi							
apara	amana	ambulense	api							

Thuto ya 2 Mosebetsi wa 4

Hlakola hape tlhaku 'kg' (ka ditlhaku tse tlase feela) tlapanthong. Tsepamisa maikutlo sebakeng se nepahetseng sa ho qala, tataiso le sebopeho.

Baithuti ba kopitsa mantswe ana: kgaba, kgudu, kgaka, kgomo, kgameo.

kgaba	kgameo	kgaka	kgudu	kgomo
-------	--------	-------	-------	-------

Bala mantswe mmoho le baithuti.

Ngola dipolelo ka mantswe a dikarete.

Kgarebe o ja ka **kgaba**.

Kgaka e balehan kgudu.

Kgutso o hama **kgomo**.

Kgunong o fa **kgutso kgameo**.

Balla baithuti dipolelo o ntse o di supa, le nto e li bale mmoho.

Laela baithuti ho kopitsa dipolelo e le maiketsethe wa lapeng.

Ba kgothaletse ho kopa balebedi ba bona ho qala thusa ha ba hloleha ho bitsa mantswe kapa ho qala polelo.

Thuto ya 3: Mosebetsi wa 4 Mantswe

Hlahloba hape tlhaku ya 'ts' tlapanthong.

Tsepamisa maikutlo sebakeng se nepahetseng sa ho qala, tataiso le sebopeho.

tsebe	tsele	tsoku	tsamaya	tsomula
tsitsa	tsela	tsebo	tsebisa	tsamaisa

Tsele o tsamaya **tseleng**.

Tsebe ya **Tselane** e bohloko.

Tsebo o rata **tsela**.

Tsoku o **tsamaya** le **Tseka**.

Tsebang o **tsomula motsu**.

Re **tsamaile tsela** e telele.

Balla baithuti dipolelo ka lentswe le phahameng, o ntse o supa ka rulara kapa eng feela ya ho supa.

Bala dipolelo le baithuti, o nto ba kopa ho di kopiletsa dibukeng tsa bona. Ba kgothaletse ho bala dipolelo lapeng.

<p>Ho ngola</p> <p>Metsotso e 15 ka letsatsi bakeng samatsatsi a 4riting</p> <p>3 lessons x 20 mins = 60 mins</p>	<p>Thuto ya 1</p> <p>Baithuti ba ngola polelo ka seo ba se entseng matsatsing a bona a phomolo.</p> <p>Jwale ba ka taka setshwantsho ho tshehetsa polelo ya bona.</p> <p>Thuto ya 2</p> <p>Ka ho sebedisa mantswe a medumo e ithutwang, baithuti ba ngola mantswe fatshe ebe ba taka ditshwantsho tse tshwanang.</p> <table border="1" data-bbox="454 525 1141 661"> <tr> <td>ts</td> <td>tsamaya</td> <td>tseleng</td> <td>tsela</td> <td>tseka</td> <td>tsebo</td> <td>tsebe</td> </tr> <tr> <td>kg</td> <td>kgaba</td> <td>kgoho</td> <td>kgaka</td> <td>kgomo</td> <td>kgudu</td> <td>kgiba</td> </tr> </table> <p>Bala mantswe, o kope baithuti hore ba a kopitse.</p> <p>Thuto ya 3: Modumo</p> <p>Baithuti ba ngola dipolelo tsa bona, ba sebedisa mantswe a medumo a ithutilweng hara beke.</p> <p>Re tsamaile tsela e telele.</p> <p>Kgaba ena e kgolo.</p> <p>Tseleng o nwa metsi ka kgala.</p> <p>Tsietsi o ruile kgudu.</p> <p>Tsebo o bone kgaka.</p> <p>Tselane le Tseka ba hore ba ile ka kgoho.</p>	ts	tsamaya	tseleng	tsela	tseka	tsebo	tsebe	kg	kgaba	kgoho	kgaka	kgomo	kgudu	kgiba	<p>Buka ya mosebetsi wa sekolo</p> <p>Buka ya mosebetsi wa sekolo</p> <p>Buka ya mosebetsi wa sekolo</p>
ts	tsamaya	tseleng	tsela	tseka	tsebo	tsebe										
kg	kgaba	kgoho	kgaka	kgomo	kgudu	kgiba										

Mosebetsi wa Hlophiso: Mamela le ho bua



1. Arolelana le sephetha ka seo ba se entseng nakong ya matsatsi a phomolo.
2. Mamela seo metsi o lele ya hao e se buang ka matsatsi a bona a phomolo.
3. Taka setshwantsho ka ntho eo o e ratang haholo eo o e entseng nakong ya matsatsi a phomolo.

Tekanyetso e seng ya Semmuso:

(Kopolelo e le tebello, kgatiso e ngotsweng)

O mamela ka tlhompho mme o fapanyetsana ho bua

O nka karolo dipuisanong, o botsa le ho araba dipotso.

O bua ditaba tsa hae ka kgodiseho le ka mokgwa o hlakileng.

Lenane la Tekanyetso

Na moithuti o mamela ka tlhompho le ho fapanyetsana ho bua?

Na moithuti o nka karolo dipuisanong, ho botsa le ho araba dipotso?

Na moithuti o phets ditaba tsa hae ka kgodiseho le ka mokgwa o hlakileng?

Lebokose la malebela

Keletso ya ho ruta

Etsa bonnete ba hore ha ho moithuti ya sa nkgeng karolo hobane feela ho se moo a ile teng ka matsatsi a phomolo. Ba ka bua ka seo ba se entseng ha ba le hae matsatsing a phomolo.

Mosebetsi wa 2: Medumo

1. Arola leqephe ka diboloko tse nne.
2. Ka hodimo ho boloko ka nngwe ngola lentswe: **apole, ama, abuti, alola, aparara, ausi**.
3. Ngola mantswe lethathamong la mantswe tlasa lentswe le nepahetseng le morethetho.
4. Mantswe ohle a bolokong ka nngwe a hloka ho etsa morethetho.
5. Taka setshwantsho haufi le lentswe ka leng.

ama	alola
apole	abuti
ausi	apara

Tshehetso: Efa baiithuti leqephe la mosebetsi le nang le mantswe empa tlhaku e bohareng e be siyo hore ba e tlatshe, mohl: A__ole katolosa baithuti ba ka ngola dipolelo ka ho sebedisa mantswe a medumo.

a__ole,

a__a

a__uti,

a__ola

a__ara

a__si.

Tekanyetso e seng ya Semmuso

- O lema potlako malapa a mantswe ka medumo e mekgutshwane ya didumannotshi
- O lemohe mantswe a nang le morethetho.
- O aha mantswe a ditlhaku di tharo (3).

Lenane la Tekanyetso

- Na moithuti o hlahloba malapa a mantswe a nang le medumo e mekgutshwane ya didumannotshi?
- Na moithuti o lemoha mantswe a nang le morethetho?
- Na moithuti o aha mantswe a ditlhaku di tharo (3)?

Lebokose la malebela

Sebedisa diruburiki tse fanweng ho Dintlha tse ka sehloong tsa Titjhare ho boloka tlaleho ya tswelopele ya moithuti ka mong.

Mosebetsi wa 3: Ho bala



Baithuti ba ngola dipolelo tsena dibukeng tsa bona. Ba di bala, ebe ba etsa setshwantsho ka seo ba se badileng.

1. Motswalle wa ka o a nthusa.
2. Ke rata ho bapala le motswalle wa ka sekolong.
3. Sena ke sekolo sa ka.

Tekanyetso e seng ya Semmuso

O bala dipolelo ntle le thuso.

O etsa setshwantsho ka seo ba se badileng.

Lenane la Tekanyetso

Na moithuti o bala polelo ntle le thuso?

Na moithuti o etsa setshwantsho ka seo ba se badileng?

Mosebetsi wa 4: Ho ngola



Ho ngola (Kopitsoa tswa kopantshong)

Thuto ya 1

a a a

Amo aha aha

Thuto ya 2

b b b

Bobo o bula lemati.

Thuto ya 3

d d d

Dudu o dutse setulong.

Thuto ya 4

a b e d

Bokang o bona emere e dutse tafoleng..

Ho ngola ka boikemelo

Ngola polelo ka seo o se entseng nakong ya matsatsi a phomolo.

Taka setshwantsho tlasa polelo ya hao mabapi le seo o se ngotseng.

Tshehetso: Haeba moithuti a thatafallwa ke ho theha polelo, fana ka maikutlo a hore ba leke ho hlahisa mantswe hantle. Sepheo se sehloho ho bona e tla ba ho taka setshwantsho ho fetisa molao oa tsoeliso wa bona.

Katoloso: Baiithuti ba ka ngola dipolelo tse fetang bonngwe.

Tekanyetso e seng ya Semmuso

O etsa setshwantsho ho fetisa molaetsa ka boiphihlelo ba hae.

O ngola polelo e le nngwe ya ditaba tsa hae.

O theha ditlhaku ka nepo.

O kopitsa dipolelo tse bonolo.

Lenane la Tekanyetso

Na moithuti o kgona ho taka setshwantsho ho fetisa molaetsa ka boiphihlelo ba hae?

Na moithuti o kgona ho ngola polelo e le nngwe ya ditaba tsa hae?

Na moithuti o kgona ho bopa ditlhaku ka nepo?

Na moithuti o kgona ho kopitsa dipolelo tse bonolo?

Bala o ithute

Arola baiithuti ka sehlopha se pedi: Bitsa lentswe la medumo. Sehlopha sa 1 se tlameha ho fana ka lentswe la morao moho baeng sa "ama". Ha ho hloka hore e be lentswe le hlahang lethathamong la medumo. Baiithuti ba dintha tse pedi ho sehlopha haeba ba se fumane hantle/foditse. Haeba ba fositse ba tsetsa lentswe le tshwanang ho Sehlopha sa 2. Fana ka ntlha e le nngwe ho sehlopha sa 2 ho pedi haeba ba se fumane hantle/nepile. Sehlopha sa 2 jwale se na le monyetla, jwalo jwalo. Sehlopha sa 1 se nang le dintha tse ngata ke bahlodi.



Moralo wa beke le beke

Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano
Ho mamela le ho bua (15m)		Ho mamela le ho bua (15m)		Ho mamela le ho bua (15m)
Medumo (15m)	Medumo (15m)	Medumo (15m)	Medumo (15m)	Medumo (15m)
Ho bala ka kopanelo (15m)	Ho bala ka kopanelo (15m)	Ho bala ka kopanelo (15m)		
Ho bala ka sehlopha (30m x 2 dihlopha tse pedi ka letsatsi) 15m	Ho bala ka sehlopha (30m x 2 dihlopha tse pedi ka letsatsi) 15m	Ho bala ka sehlopha (30m x 2 dihlopha tse pedi ka letsatsi) 15m	Ho bala ka sehlopha (30m x 2 dihlopha tse pedi ka letsatsi) 15m	Ho bala ka sehlopha (30m x 2 dihlopha tse pedi ka letsatsi) 15m
Mongolo (15m)	Mongolo (15m)		Mongolo (15m)	Mongolo (15m)
	Ho ngola (15m)	Ho ngola (15m)	Ho ngola (15m)	

Diketlatsahalo tsa letsatsi le letsatsi

Tumediso	<ol style="list-style-type: none"> Titjhere o tla medisa baithuti <ol style="list-style-type: none"> Dumelang. Dumela titjhere. Tse baithuti ba hetle ba dumedisane: <ol style="list-style-type: none"> Dumela. Dumela.
Potso ya letsatsi	<p>Kajeno, o tla fa bana potso ya letsatsi</p> <p>DIHLOPHA</p> <ol style="list-style-type: none"> Otla hloka dihlopha tse 5. Seshlopha se seng le se seng se tla araba potso ya letsatsi hanngwe bekeng.
Dipina	Kgetha pina...

Tsebo	Tataiso ya ho ruta	Disebediswa
<p>Ho bua le ho mamela</p> <p>Metsotso e 15 ka beke bakeng sa matsatsi a 3</p>	<p>Thuto ya 1: Ditaba tsa mafelo a beke</p> <p>Tekanyetso e thehilweng: Batlisisa hore na baithuti ba mamela hantle ntle le ho phatsamisa, le ho nka karolo dipuisanong. Ba lokela ho bua ka boiphihlelo ba bona ka ho arolelana ditaba tse amanang le tsa mafelo a beke. Netefatsa hore baithuti ba ka arabela ditaelo hantle. Kopa baithuti ho arolelana ditaba tse amanang le seo ba se entseng mafelong a beke. Qetela Mosebetsi wa 1.</p> <p>Thuto ya 2: Melao ya ka tlelaseng</p> <p>buisanang le ho tla le melao eo baithuti ba ka ratang ho e bona e etsahala ka tlelaseng, (kgokahano ya ho ngola ka tlelaseng).</p> <p>Thuto ya 3: Kgoboketso ya dipale: Thothokiso (Mang mang)</p> <p>Tekanyetso ya motheo: Moithuti o mamela dipale mme o bontsha kutlwisiso ka ho araba dipotso tse amanang le pale. O sebedisa mehlala ya setshwantsho se amanang le pale.</p> <p>Botsa dipotso tsa pele ho ho bua.</p> <p>Potso: O rata ho etsa eng?</p> <p><i>Karabo:</i> Dikarabo di tla tlopana. Tjhere efa baithuti monyetla wa ho buisana ka seo ba ratang ho se etsa. Kenella ho thusa baithuti ba ditlhaloso nka karolo dipuisanong.</p> <p>Balla baithuti sehlooho se thothokiso e ngotsweng tlapants'ho. Buisanang ka sehlooho.</p> <p>Bala thothokiso ka lentswe lle phahameng, o etsa ditlhaloso tse ngotsweng thothokisong.</p>	<p>Padiso 2</p> <p>Kgoboketso ya dipale: Nna ke mang</p> <p>Pentsehele</p> <p>Dikerayone</p>

Beke ya 2: Lapeng

Tsebo	Tataiso ya ho ruta	Disebediswa
	<p>Rubi</p> <p>Nna ke Rubi. Enwa ke Jinja. Re rata dipale. Ke ngola dipale. Re mamela dipale. Re qoqa dipale.</p> <p>Bala thothokiso hape, mme baithuti ba latele ka morao. Baithuti ba etsa diketso tseo o di etsang ha le etsa thothokiso. Baithuti ba etsa thothokiso ba le bang. Ela hloko baithuti ba nka nkgeng karolo ho etseng thothokiso.</p> <p>Botsa dipotso tsa ka morao ho ho bala. Potso: Jinja ke phoofolo e etsang eng? <i>Karabo:</i> Ke ntja e lebelang.</p> <p>Potso: Monga Jinja lebitso la hae ke mabedi? <i>Karabo:</i> Ke Rubi.</p> <p>Potso: Rubi o rata ho etsa eng? <i>Karabo:</i> O rata dipale O ngola dipale O mamela dipale O qoqa dipale. Baithuti ba etsa thothokiso hape.</p> <p>Tlaleletano ya 4: Pale ya kgetho ya hao</p> <p>Bala pale eo o e kgethehileng ka mora nako ya kgefutso kapa kaqetellong ya letsatsi. Ho tla tswa ho tithere hore o batla ho nka nako e kae ho bala pale. Ha o batla o ka nka matsatsi a mabedi.</p> <p>Qalla ka ho bala sehlooho mme o botse baithuti hore na ba nahana hore pale e ka ba eng. Hula maikutlo a bona ka le busane ka mongodi lee moetsi wa ditshwantsho.</p> <p>Jwale o ka balla baithuti pale.</p>	<p>Pale ya kgetho</p>

Tsebo	Tataiso ya ho ruta	Disebediswa																																			
<p>Medumo</p> <p>Metsotso e 15 ka letsatsi bakeng sa matsatsi a 5 (hora e le 1 metsotso e 15)</p>	<p>Thuto ya 1: Modumo</p> <p>Tekanyetso ya motheo: Baithuti ba se ba tseba medumo e qalang mantswe, haholo medumo e qalang mabitso a bona. Ngola mabitso a baithuti dikareteng. Haeba mabitso a bona teng ditafoleng tsa bona, o ka sebedisa ona.</p> <p>Sebedisa halofo ya mabitso a baithuti. Manamisa dikarete tsa alefabethe tlapabntshong (etsa hore dialefabethe e be tse nyenyane). Phahamisa dikarete tsa mabitso a bona ka bongwe, mme o ba botse hore a qala ka modumo ofe. Kopa moithuti eo o tshwereng lebitso la hae ho manamisa lebitso tlasa modumo o nepahetseng</p> <p>Ditlhaku tsa nteterwane</p> <table border="1" data-bbox="421 772 798 814"> <tr> <td>Aa</td> <td>Ee</td> <td>Ii</td> <td>Oo</td> <td>Uu</td> </tr> </table> <p>Dikarete tsa alefabethe</p> <table border="1" data-bbox="421 898 836 1192"> <tr> <td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td> </tr> <tr> <td>g</td><td>h</td><td>i</td><td>j</td><td>k</td><td>l</td> </tr> <tr> <td>m</td><td>n</td><td>o</td><td>p</td><td>q</td><td>r</td> </tr> <tr> <td>s</td><td>t</td><td>u</td><td>v</td><td>w</td><td>x</td> </tr> <tr> <td>y</td><td>z</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	Aa	Ee	Ii	Oo	Uu	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z					<p>Padiso pale ya 1: Bella le Belle ya 1</p> <p>Buka ya Mosebetsi ya DBE</p> <p>Dikarete tsa alefabethe</p> <p>Dikarete tsa nteterwane</p>
Aa	Ee	Ii	Oo	Uu																																	
a	b	c	d	e	f																																
g	h	i	j	k	l																																
m	n	o	p	q	r																																
s	t	u	v	w	x																																
y	z																																				
	<p>Thuto ya 2: Dikarete tsa modumo</p> <p>Tekanyetso ya motheo: Baithuti ba ella hloko mantswe a nang le morethetho o tshwanang.</p> <p>Qala ka ho shebaa hore na ho na le mantswe a medumo a amanang. Haeba a le teng, a batle o a behe kholomong e le nngwe. Batla mantswe a nang le morethetho o tshwanang mme o a ngole dikareteng.</p> <table border="1" data-bbox="421 1680 778 1747"> <tr> <td>fela</td> <td>fofa</td> <td>fula</td> </tr> </table> <p>Baithuti ba fana ka mabitso a nang le morethetho o tshwanang, ebe titjhere o a ngola tlapanthong.</p>	fela	fofa	fula																																	
fela	fofa	fula																																			

Tsebo	Tataiso ya ho ruta	Disebediswa																
	<p>Thuto ya 3: Modumo</p> <p>Ruta modumo o motjha le mantswe 'ee'</p> <p>Sebedisa lenaneo la medumo ka mokgwa wa puo ya hao.</p> <p>Ruta baiithuti ho bala modumo o motjha</p> <p>Ba rute ho bala mantswe a sebedisang modumo motjha le medumo e rutilweng (mantswe a qhaqhohlehang).</p> <p>Bontsha baiithuti dikarete tsa modumo wwa 'ee'.</p> <table border="1" data-bbox="453 606 1147 739"> <tr> <td>theepe</td> <td>leeba</td> <td>leeme</td> <td>pheella</td> </tr> <tr> <td>pheello</td> <td>seeta</td> <td>meedi</td> <td></td> </tr> </table> <p>Ngola dipolelo tlapantsong, ebe o di balla baiithuti.</p> <p>Pheello o pheela ho kga theepe.</p> <p>Nkgono Mapheello o leeme.</p> <p>Pheello o fetile meeding e metala.</p> <p>Thepe ke moroho o monate.</p> <p>Leeba le ja peo.</p> <p>Seeta sa pule se taboleng.</p>	theepe	leeba	leeme	pheella	pheello	seeta	meedi										
theepe	leeba	leeme	pheella															
pheello	seeta	meedi																
	<p>Thuto ya 4: Ho qhaqhohlehang mantswe</p> <p>Ba bontshe ho bala qhaqhohle le ho bopa mantswe jwang.</p> <table border="1" data-bbox="453 1218 1147 1442"> <tr> <td>leebe</td> <td>leeme</td> <td>pheella</td> <td>theepe</td> </tr> <tr> <td>le-e-be</td> <td>le-e-me</td> <td>Phe-e-llo</td> <td>The-e-pe</td> </tr> <tr> <td>seeta</td> <td>meedi</td> <td>Pheello</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Se-e-ta</td> <td>Me-e-di</td> <td>Phe-e-lla</td> <td></td> </tr> </table> <p>O ka ngola le mantswe a mang feela, ao e seng a modumo oo o o rutang, mohlala:</p> <p>sedibeng - se-di-be-ng</p> <p>letamo = le-ta-mo</p> <p>momona = mo-mo-na-</p> <p>namane = na-ma-ne</p> <p>lenala = le-na-la</p>	leebe	leeme	pheella	theepe	le-e-be	le-e-me	Phe-e-llo	The-e-pe	seeta	meedi	Pheello		Se-e-ta	Me-e-di	Phe-e-lla		
leebe	leeme	pheella	theepe															
le-e-be	le-e-me	Phe-e-llo	The-e-pe															
seeta	meedi	Pheello																
Se-e-ta	Me-e-di	Phe-e-lla																

Tsebo	Tataiso ya ho ruta	Disebediswa
	<p>Bala mantswe baiuthuti ba o mametse.</p> <p>Bala mantswe hape, ebe baiuthuti ba bala ka mora hao.</p> <p>Jwale baiuthuti ba bala mantswe ba le bang, ba a supa tlapanthong.</p> <p>Laela baiuthuti hore ba kgethe lentswe ebe ba take setshwatsho leqepheng. Ba ngole lentswe leo ba le kgethileng tlasa setshwantsho, mohlal: namane.</p>	
	<p>Thuto ya 5: Buka ya Paradiso: Bella le Belle</p> <p>Bala pale ya Bella le Belle hape, o nto botsa baiuthuti dipotso.</p> <p>Potso: Mapheo a Bella a ne a le jwang?</p> <p><i>Karabo:</i> Masiba a Belle a mebala e kganyang ebile o a ka tla ka morao.</p> <p>Potso: Notshi o ilke a reng ho Bella le Belle.</p> <p><i>Karabo:</i> Ba ngangisana ka eng.</p> <p>Potso: Masiba a Belle ona a jwang?</p> <p><i>Karabo:</i> Masiba a Bella ona a ma motho ebile a sephara.</p> <p>Potso: Ke eng e nngwe hape ya Bella le Belle ba fapaneng ka yona.</p> <p><i>Karabo:</i> Bella ke seruru le sa masiu, Belle ke serurubele sa motsheare.</p> <p>Laela baiuthuti hore ba ngole leqepheng la 5 mme o take setshwantso se tla tsoa. O sebedise dikerayone ho etsa mebala e nngwe.</p>	
<p>Ho bala ka kopanelo</p> <p>Ho bala ka kopanelo: Metsotso 15 ka letsatsi bakeng sa matsoho a 2 (metsotso 10)</p>	<p>Thuto ya Buka e kgolo ya 2 Ke thuso</p> <p>Botsa baiuthuti ditshwantsho ho tswa paleng, ebe le buisana ka tso.</p> <p>Buisananag ka sekwahelo sa buka, mongodi le motho ya takileng ditshwantsho.</p> <p>Botsa baiuthuti hore ba nahana hore sehlooho sa buka e tla ba mang. Efa baiuthuti monyetla fana ka mehopolo ya bona bakeng sa sehlooho. Kenella ka ho ba etella pele ka dipotso. Maikemisetso ke hore baiuthuti bohle ba nke karalo dipuisanong.</p>	<p>Buka e Kgolo 2: Ke thuso</p>

Tsebo	Tataiso ya ho ruta	Disebediswa
	<p>Thuto ya 2: Buka e Kgolo Ke thuso</p> <p>Botsa baithuti dipotso tse etellang Padiso pele. Dipotso tsa pele ho ho bala.</p> <p>Potso: O bona eng setshwantshong?</p> <p><i>Karabo:</i> Dikarabo Tsa baithuti di tla fapana. Ef baithuti ho abelana ka mehopolo ya bona. Kenella ha ho hlokeha ho thusa baithuti bas a nkeng karolo.</p> <p>Potso: A na o tseba batho ba sebedisang setulo se mabidi?</p> <p><i>Karabo:</i> Dikarabo di tla fapana, amohela tse nepahhetseng.</p> <p>Potso: Diborele tsona di sebedisetswa eng?</p> <p><i>Karabo:</i> Ke batho ba nang le bothata ba ho bona hantle.</p> <p>Balla baithuti baithuti pale ba mametse ka hloko.</p> <p>Bala pale hape, ebe bona ba bala ka morao ho tsona.</p> <p>Sebedisa rubriki e akaretsang e fanweneng e nang le ho bala le ho rekota Tswelopele ya baithuti.</p>	
<p>Ho bala ka sehlopha</p> <p>Metsotso e 30 ka letsatsi (dihlopha tse 2, metsotso e 15 sehlopha ka seng) bakeng sa matsatsi a 5 (dihora tse 2 metsotso e 30)</p>	<p>Thuto ya 1: Dikarete tsa modumo</p> <p>Tekanyetso ya motheo: Mameko qala ho ikahela tlolontswa. Sebedisa dikarete tsa modumo ho phahisa mantswe a matjha, ho tiisa mantswe a tswang le ho ruta baithuti mantswe a tla fumanwa le ho hlahela ho Buka e hlophisitsweng, Padiso le Buka e Kgolo. Thusa baithuti ka tthaloso ya mantswe ao ba sa a tsebeng.</p>	<p>Dikarete tsa mantswe</p> <p>Dikarete tsa modumo</p> <p>Buka e hlophisitsweng:</p> <p>Bana ba Mme Mokwena</p>
	<p>Thuto ya 2: Buka e hlophisitsweng: Bana ba Mme Mokwena</p> <p>Tekanyetso ya motheo: Moithuti o qala ho hlokomela mehopolo ya mantlha ya kgatiso. Moithuti o bala ka lentsoe le phahameng ho tloha bukeng ya hae sehlopheng sa ho bala se tataiswang ke tijhere.</p> <p>Arola baithuti ka dihlopha tse nyenyane e le hore o tsebe ho bala mmoho le sehlopha ka seng. Ha o bona hore maemo a ho bala a baithuti ba bang a tlase haholo kapa a hodimo ho feta maemo a tlwaelehileng, etsa dinoutsu/ngola fatshe. Sena se tla thusa ho Tekanyetso ya motheo. Hopotsa baithuti melao ya motheo e amanang le kamoo ba ka dulang ha ba bala mmoho. Hopotsa baithuti ka leano la menwana e mehlano bakeng sa ho bala mantswe a matjha kapa a thata.</p>	

Tsebo	Tataiso ya ho ruta	Disebediswa
	<p>Botsa dipotso tsa pele ho ho bala.</p> <p>Potso: Lebitso la titjhere ya hao ke mang?</p> <p><i>Karabo:</i> Baiithuti ba Bolela lebitso la titjhere ya bona.</p> <p>Potso: Titjhere ya hao e ruta Kereiti ya efe?</p> <p><i>Karabo:</i> Kereiti ya 2.</p> <p>Potso: O bapala le banana kapa bashanyana.</p> <p><i>Karabo:</i> Dikarabo di tla fapana. Titjhere hlalose tsa baiithuti hore ke ntho e ntle hore banana le bashanyana ba bapale mmoho.</p> <p>Potso: Ke eng e kileng ya o utlwisa bohloko?</p> <p><i>Karabo:</i> Dikarabo di tla fapana. Titjhere efa baiithuti monyetla wa ho buisana ka seo se kile sa ba utlwisa bohloko.</p> <p>Potso: Na o na le metswille e sa bueng puo ya hao?</p> <p><i>Karabo:</i> Dikarabo di tla fapana. Titjhere ke tse hlalose tsa baiithuti hore ha o ya lokela ho kgesa baiithuti ka puo ya bona.</p> <p>Bala pale ka lentshwe le phahameng, ka thello, o sebedisa dipontsho tsa sefahleho, dithaba, mamele le matshwao a puo ka nepo. Qetellong ya leqephele o kgele se ebe o botsa baiithuti dipotso ho bona hore na ba utlwisisa le ho latela seo o ba ballang sona.</p> <p>Dipotso:</p> <p>Potso: O nahana hore ke hobaneng setshwantshong se leqephele?</p> <p><i>Karabo:</i> Mamele e ba babedi ba tebela ngwanana.</p> <p>Potso: O nahana hore ke hobaneng ba motebela?</p> <p><i>Karabo:</i> Ba re bona ha ba bapale le banana.</p> <p>Potso: O nahana hore ke hobaneng Mme Mokwena a sebeditse ngwanana ka thoko.</p> <p><i>Karabo:</i> A thoba pelo ya hae hore a se kwate.</p> <p>Thuto ya 3: Buka e hlophisitsweng: Bana ba Mme Mokwena</p> <p>Sebedisa dikarete tsa mantswe a phahameng le tlotlontswe ho lokisa mantswe.</p> <p>Efa baiithuti monyetla wa ho bala dihlopheng tsa bona ka le phahameng ho tswa Bukeng e hlophisitsweng. Dihlopha tse sa baleng di mamele ka hloko ho bontsha tlhompho ho baiithuti ba bang. Thusa baiithuti ho sebedisa medumo, mekgwa ea ho baloa le mehopolo ea moelelo ha ba bala.</p>	

Tsebo	Tataiso ya ho ruta	Disebediswa
	<p>Botsa baiithuti dipotso tsa ka morao ho ho bala.</p> <p>Potso: Mme Mokwena o ratile baiithuti ba hae eng?</p> <p><i>Karabo:</i> O se kgesa moth oho ya ka boleng.</p> <p>Potso: Hobaneng re sa lokela ho etsa seo.</p> <p><i>Karabo:</i> Seo ha se molaong.</p> <p>Potso: Letsatsing le latelang Mme Mokwena o ratile babaithuti eng?</p> <p><i>Karabo:</i> Ditokelo tsa bona.</p> <p>Potso: Buka eo Mme Mokwena eo a neng a e sebedisa e na e le ya eng?</p> <p><i>Karabo:</i> Ke molaotheo wa Afrika Borwa.</p>	
<p>Ho bala ka boikemelo</p> <p>Letsatsi le letsatsi bekeng</p>	<p>Thuto ya 2: Buka e hlophisitsweng: Bana ba Mme Mokwena</p> <p>Tekanyetso ya motheo: Moithuti o balla moithuti e mong sengolwa.</p> <p>Jwale moithuti a ka bala Buka e hlophisitsweng a le mong, bakeng sa boikwetliso ba ho bala. Sena se na ba thusa ho tsepisa mantswe a badibane le ao ba ntseng ba ithutang ona.</p> <p>Moithuti ka mong o nka karolo ho bala leqephe.</p> <p>Botsa dipotsa tsa ka morao ho ho bala.</p> <p>Potso: Bolela tsa Mme Mokwena a di rutileng baiithuti ho tswa Bukeng e molaotheo wa Afrika Borwa.</p> <p><i>Karabo:</i> ...</p> <p>O se kgesa batho ho ya ka mmala. Amohela bohle o ntseng ba bang.</p> <p>O se kgesa batho ho ya ka puo.</p> <p>Ithute dipuo tsa batho babang. O bapale le bana ba bang.</p> <p>O se kgesa batho ho ya ka bong.</p> <p>anana le bashemane ba se kgesane.</p> <p>Potso: Ka mora hore Mme Mokwena a rutse baiithuti ka ditokelo tsa bona, ba ile ba etsa eng?</p> <p><i>Karabo:</i> Banana le bashanyana bai le ba bapala mmoho lebaleng la papai ya maoto.</p> <p>Baiithuti ba bala dibuka ho tswa sekgutlwang sa dibuka kapa laeboraring ya sekolo, mohlal: dimakasine, dikhomiki le dibuka tsa ditaba tsa nnete tse bonolo.</p>	<p>Dingolwa</p>

Tsebo	Tataiso ya ho ruta	Disebediswa																																										
<p>Mongolo</p> <p>Metsotso e 15 ka letsatsi bakeng sa matsatsi a 3</p>	<p>Tekanyetso ya motheo:</p> <p>Ela hloko hore baiithuti ba tshwara pentshele ka nepo le ho bontsha boikarabelo.</p> <p>Ela hloko hore baiithuti ba ngola ditlhaku le ho kopitsa dipolelo tse kgutshwane ka nepo.</p> <p>Ela hloko hore baiithuti ba tshwara dikerayone hantle, le ho beha disebediswa tsa ho ngola (buka/leqephe) hantle.</p> <p>Ela hloko hore baiithuti ba etsa ditlhaku tse nyane ka nepo le hore sebaka se nepahetseng pakeng tsa ditlhaku le mantswa.</p> <p>Thuto ya 2: Mosebetsi wa 4</p> <p>Pheta ditlhaku tsa alefabeto (tlhaku tse nyane feela) tlapantshong.</p> <p>Ela hloko tse latelang:</p> <p>sebaka se qalang se nepahetse</p> <p>popeho ya ditlhaku</p> <p>Tlhaku tse nyane le etse kgolo</p> <p>Sebaka pakeng tsa mantswa le ngwana.</p> <p>Ho ngola ka hara mola</p> <p>Hlokomela: ba na le ho kopitsa mantswa ka tsela e fosahetseng.</p>	<p>Tjhate ya mongolo</p> <p>Dipentshele</p> <p>Pampiri</p> <p>Dikerayone</p> <p>Buka ya mosebetsi ya DBE</p> <p>Mosebetsi wa 4</p>																																										
	<p>Thuto ya 3: Mosebetsi wa 4 (Ho pheta medumo)</p> <p>Fana ka Tekanyetso e seng ya Semmuso ho bona hore baiithuti ba hloka mantswa le medumo e rutilweng nako e fetileng, mohlal:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ee</td> <td>theeba</td> <td>seta</td> <td>theepa</td> <td>meedi</td> <td>pheello</td> </tr> <tr> <td></td> <td>le-e-ba</td> <td>se-e-ta</td> <td>the-e-pe</td> <td>me-e-di</td> <td>phe-e-llo</td> </tr> <tr> <td>ee</td> <td>teele</td> <td>leeto</td> <td>feela</td> <td>leeme</td> <td>pheella</td> </tr> <tr> <td></td> <td>te-e-le</td> <td>le-e-to</td> <td>fe-e-la</td> <td>le-e-me</td> <td>phe-e-llo</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ts</td> <td>tsebe</td> <td>tsela</td> <td>tsamaya</td> <td>tseka</td> <td>tsoma</td> </tr> <tr> <td>kg</td> <td>kgamelo</td> <td>kgomo</td> <td>kgaka</td> <td>kgudu</td> <td>kgama</td> </tr> <tr> <td>th</td> <td>thaba</td> <td>thella</td> <td>thimola</td> <td>thoto</td> <td>theko</td> </tr> </tbody> </table>	ee	theeba	seta	theepa	meedi	pheello		le-e-ba	se-e-ta	the-e-pe	me-e-di	phe-e-llo	ee	teele	leeto	feela	leeme	pheella		te-e-le	le-e-to	fe-e-la	le-e-me	phe-e-llo	ts	tsebe	tsela	tsamaya	tseka	tsoma	kg	kgamelo	kgomo	kgaka	kgudu	kgama	th	thaba	thella	thimola	thoto	theko	
ee	theeba	seta	theepa	meedi	pheello																																							
	le-e-ba	se-e-ta	the-e-pe	me-e-di	phe-e-llo																																							
ee	teele	leeto	feela	leeme	pheella																																							
	te-e-le	le-e-to	fe-e-la	le-e-me	phe-e-llo																																							
ts	tsebe	tsela	tsamaya	tseka	tsoma																																							
kg	kgamelo	kgomo	kgaka	kgudu	kgama																																							
th	thaba	thella	thimola	thoto	theko																																							

Tsebo	Tataiso ya ho ruta	Disebediswa
	<p>Kopa baithuti ho ngola dipolelo tse tsheletse ho tswa thutong ya medumo. Tse pedi ho tswa ho 'ee' 'ts' 'kg' le 'th'.</p> <p>Kopa bathuti ho kgetha lentswe leo a le ratang ho tswa mantsweng a modumo a ka hodimo. A ka sebedisa dikerayone ho kgabisa setshwantsho sa hae, mme a ngole lebitso tlasa setshwantsho.</p>	
<p>Ho ngola</p> <p>Metsotso e 15 ka letsatsi bakeng sa matsatsi a 3</p>	<p>Thuto ya 1: Ditaba tsa mafelo a beke</p> <p>Tekanyetso e thehilweng: Moithuti o phahamisa ditshwantsho ho fetisa molaetsa jwalo ka boiphihlelo ba hae. O ngola ditaba tseo a di entseng. Moithuti o ngola mola ka se etsahetseng tsa mafelong a ba beke.</p> <p>Moithuti o taka setshwantsho ho tshehetsa polelo ya hae. (Mosebetsi wa 4, potso ya 1. (Mosebetsi wa boikemelo).</p> <p>Thuto ya 2: Mosebetsi wa Kopanelo</p> <p>Tekanyetso ya motheo: E fa baithuti mehopolo le mantswa bakeng sa hore ba etse melao ya tlelaseng.</p> <p>Ngola mehopolo ya bona pa... ering e kgolo kapa tlapantshong.</p> <p>Baithuti ba e kopiletse mehopolo tsa bona.</p> <p>Haeba nako e dumelle baithuti ba taka setshwantsho se tshehetsang melao o mme o mong.</p> <p>Thuto ya 3: Pa...</p> <p>Tekanyetso e thehilweng: Moithuti o kopitsa dipolelo tse ngotsoeng ka qhahere tlapantshong.</p> <p>Potso o tla ho bapala bolo le Theko.</p> <p>Baithuti hore bona ba rata ho bapala eng le metswalle ya hae.</p> <p>Ngola dipolelo tse latelang:</p> <p>Ke rata ho _____ metswalle ya ka.</p>	<p>Buk... betsi</p> <p>Pampiri</p> <p>Khokhi</p> <p>Kerayone</p>
	<p>Baithuti ba kopitsa polelo ba tlatsa mola ka se oba ratang ho se etsa.</p> <p>Baithuti ba etsa ditshwantsho tsa bona le metswalle ya bona ho dumellana le moqoqo wa bona.</p> <p>Getela Mosebetsi wa 4, potso ya 2. (Mosebetsi wa boikemelo).</p>	

Mosebetsi wa 1: Ho mamela le ho bua



1. Arolelana le baithuti ba bang seo o se entseng mafelong a beke.
2. Mamela ka hloko seo baithuti mmoho le wena ba tlo se bua ka ditaba tsa bona tsa mafelo a beke.
3. Ditafolelang tsa lona, botsa moithuti mmoho le wena seo a se entseng mafelong a beke.
4. Etsa setshwantsho ka seo moithuti mmoho le wena a se entseng mafelong a beke.


Tekanyetso e seng ya Semmuso

- O mamela ntle le ho phatsamisa ba bang.
- O fapanyetsana le ba bang ka ho bua.
- O bua ka boiphihlelo ba hae ka ho arolelana le ba bang.
- O mamela dipale, a take setshwantsho ho tshehetsa pale.

Lenane la tekanyetso

- Na moithuti o kgona ho mamela ntle le ho phatsamisa ba bang?
- Na moithuti o fapanyetsana le ba bang ka ho bua?
- Na moithuti o kgona ho bua ka boiphihlelo ba hae ka ho arolelana le ba bang?
- Na moithuti o kgona ho mamela dipale, a take setshwantsho ho tshehetsa pale.

Mosebetsi wa 2: Medumo



Tlatsa dikgeo tse latelang:

l_fa f_fa f_ta t_ba k_ku
a_le s_fe b_ka p_ne
l_ba m_di th_ee s_eeta
k_ka k_omo k_gudu k_goho
t_ba t_tho th_ella t_thusa
Taka setshwantsho mamela lentse le leng le le leng.

Dikgeo tse siamang

lefa fana taba kuku
apole sefe buka pene
leeba meedi theepe seeta
kgaka kgomo kgudu kgoho
thaba thoto thella thusa

Thuto e ekeditsweng: Baithuti ba ngola dipolelo ba sebedisa medumo e entsweng. Ba ka ngola polelo ka tlhaku e nngwe le e nngwe ya nteferwane.

Tekanyetso e seng ya Semmuso

- O elellwa mantswa a entsweng ka ditlhaku le medumo e qalang mantswa a bona.
- O elellwa mantswa a nang le morethetho wa mantswa a tsejwang.

Lenane la Tekanyetso

- Na moithuti o kgona ho elellwa mantswa a entsweng ka ditlhaku le medumo e qalang mantswa a bona?
- Na moithuti o kgona ho elellwa mantswa a nang le morethetho wa mantswa a tsejwang?

Mosebetsi wa 3: Ho bala

Ngola thothokiso bukeng ya hao. O ngole modumo wa 'ee' ka mme. Bala moinkiso, o nto etsa setshwantsho sa yona.

Leeba le leebana

Mabitso a ke Leeto le Leema

A dutse tshimong ya theepe

Meeding mola ke bona ntate Pheello

O pheelletse ho sheba seeta sa hae.

The nena taba ke leeme.



Tekanyetso e seng ya semmuso

- O elellwa modumo 'ee'.
- O bala thothokiso, a take setshwantsho ka seo a se badileng.

Lenane la Tekanyetso


- Na moithuti o kgona ho bala thothokiso, a take setshwantsho ka seo a se badileng?
- Na moithuti o kgona ho bala thothokiso, a take setshwantsho ka seo a se badileng?

Leqoqose la malebela

Kopa baithuti hore ba sebetse ka bobedi, mme ba fapanyetsane ho bala thothokiso. Mamela hore na ke mang ea nang le bothata ka ka modumo "ee" hobane sena se ka bontsha tlhoko ya tshehetso ya mantswa. Sebedisa rubriki e akaretsang ho beha matshwao a ho bua ka boitshepo.



Mosebetsi wa 4: Ho ngola



Mongolo (Kopitsa ho tswa tlapantshong)

Thuto ya 1

o o o o o

oli onto opa orile

Omphile o opa matsoho.

Thuto ya 2

k k k k k

kuku kama kepisi kolo

Kamohelo o palame kolo.

Thuto ya 3

q q q q q

qibi qetela qoqa qapa

Qetelo o qetela mosebetsi wa sekolo.

Thuto ya 4:

o k q

oli kuku qapa

Omphile o pheha ka oli.

Kedibone o baka kuku.

Qenehelo o qapa pina.

Ho ngola ka boikemelo

1. Ngola polelo ka _____ se eniseng mafelong a beke. Taka setshwantsho tlasa setshwantsho seo e se takileng.
2. Kopitsa mosebetsi qetela polelo: Ke rata ho _____ le metswalle ya ka. Taka setshwantsho tlasa polelo ya ho _____.

Ka _____ . Ba _____ uti ba ngola dipolelo.

Tekanyetso e seng ya Semmuso

- O tshwara pentshele/krayone ka nepo ho bontsha boitshepo.
- O ngola diilhaku ka nepo le ho kopitsa dipolelo tse kgutshwanyane.
- O ngola mosebetsi wa boikemelo ka nepo.
- O taka setshwantsho ho fetisa molaetsa.
- O ngola ditaba tsa hae.

Lenane la Tekanyetso

- Na moithuti o tshwara pentshele/krayone ka nepo ho bontsha boitshepo?
- Na moithuti o kgona ho ngola diilhaku ka nepo le ho kopitsa dipolelo tse kgutshwanyane?
- Na moithuti o kgona ho ngola mosebetsi wa boikemelo ka nepo?
- Na moithuti o kgona ho taka setshwantsho ho fetisa molaetsa?
- Na moithuti o kgona ho ngola ditaba tsa hae?

Lebokose la malebela

Ela hloko baithuti ba fapanyang 'b' le 'd'.



Bala o ithute

Bapala papadi ya 'Bokang o re' maikemisetso ke ho bona moro o bala nuti ba utlwisisa ditaelo.



Moralo wa beke le beke

Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano
Ho mamela le ho bua (15m)		Ho mamela le ho bua (15m)		Ho mamela le ho bua (15m)
Medumo (15m)	Medumo (15m)	Medumo (15m)	Medumo (15m)	Medumo (15m)
Ho bala ka kopanelo (15m)	Ho bala ka kopanelo (15m)	Ho bala ka kopanelo (15m)		
Ho bala ka sehlopha (30m x 2 dihlopha tse pedi ka letsatsi) 15m	Ho bala ka sehlopha (30m x 2 dihlopha tse pedi ka letsatsi) 15m	Ho bala ka sehlopha (30m x 2 dihlopha tse pedi ka letsatsi) 15m	Ho bala ka sehlopha (30m x 2 dihlopha tse pedi ka letsatsi) 15m	Ho bala ka sehlopha (30m x 2 dihlopha tse pedi ka letsatsi) 15m
Mongolo (15m)	Mongolo (15m)		Mongolo (15m)	Mongolo (15m)
	Ho ngola (15m))	Ho ngola (15m)	Ho ngola (15m)	

Mosebetsi ya letsatsi le letsatsi

Dumelang	<p>1. Moithuti o dumedisa sehlopha.</p> <p>a. Moithuti: Dumelang baithuti ba Kereiti ya 2.</p> <p>b. Baithuti: Dumelang, (ngola lebitso).</p> <p>2. Kopa baithuti ho fetoha le ho bua le baahelane ba bona mme ba re: Dumela, (ngola lebitso).</p>		
Potso ya letsatsi	<p>1. Abela baithuti potso ya dihlopha tsa letsatsi.</p> <p>a. O tla hloka dihlopha tse hlano (5).</p> <p>b. Sehlopha ka seng se tla araba potso ya letsatsi hang ka beke.</p> <p>Potso: Letsatsi la hao la tswalo le ke lefe? O dilemo di kae?</p>		
Dipina	<p>Tekanyetso ya motheo: O bina dipina le ho etsa diketso.</p> <p>Bina pina le baithuti ka pina ya <i>Monna ya rekisang dikuku</i>:</p> <p>Mpolelle seo o ratang ho se etsa.</p> <p>O rata ho etsa, o rata ho etsa.</p> <p>Mpolelle seo o ratang ho se etsa.</p> <p>Omo o rata kuku,</p> <p>O rata kuku.</p> <p>Pule o rata ho raba kuku,</p> <p>Raha boloka raba kuku,</p> <p>Nna ke rata kuku,</p> <p>Koetse kuku.</p>		
<p>Dikarete tsa dialeto tse, dikarete tsa mantswe, Buka e hlophisitsweng Boemo ba 1 pale ya 2, Tjena, golla, pokello ya dithothokiso, Buka ya Mosebetsi ya DBE</p>			

Mantswe a phahameng haholo	Mantswe a modumo	Mantswe a mantswe
boloko, metswalle, palo, lelapa, moena, nngwe, pedi, tharo, nne, hlano, moena, nkgono	mosebetsi a lapeng, lelekisa, mme, ntate, tjhe, qoqa, seledu, tsuonyana	folete, morao tjena, lerata, ho tsamaya, ho hlwekiswa, ho tlala, ho fapana, nako ya ho robala, mosebetsi oa sekolo, bala, pheha

Tsebo	Tataiso ya ho ruta	Disebediswa
<p>Ho mamela le ho bua</p>	<p>Thuto ya 1: Ditaba tsa mafelo a beke</p> <p>Tekanyetso ya motheo: Moithuti o bua ka ho ikemisetsa, o araba dipotso tse kang dipotso tse amanang le dintlha tsa botho.</p> <p>Kopa baiithuti ba arolelana ditaba tsa bona tsa mafelo a beke le sehlopha.</p> <p>Ba botse dipotso tse ipapisitseng le seo ba se arolelanang, mohlala: O ile wa etsa eng kamora moo? O tsamaile le mang? O ile wa ikutlwa jwang?</p> <p>Buisanang ka letsatsi le boemo ba lehodimo.</p>	
	<p>Thuto ya 2: Padiso: Leino la kgauta</p> <p>Tekanyetso ya motheo: Ho mamela ntle le ho kea hana ho bontsha tlhompho ho sebui. Moithuti o sebeletsa mohlala sa buka le dipapiso ho pholletsa le ho noba pale.</p> <p>Dipotso tsa ho bala pele:</p> <p>Potso: Ha ke bua lentswe, 'lelapa,' o nahela ka eng?</p> <p><i>Karabo:</i> Ke batho bao o dulara le bona.</p> <p>Potso: Le dula le le bakae le peng? Ba bolele.</p> <p><i>Karabo:</i> Dikarabo di tshwanana. Amohela di nepahetseng o ntse o tataisa baiithuti ore ba utlwisise potso.</p> <p>Potso: Moena, tamma, tshao wa ngwanana o bitswa mang?</p> <p><i>Karabo:</i> Mangwane. Ttjhere hlalose tsa baiithuti lentswe le letjhe moena.</p> <p>Le le tshala pale, bontsha dipapiso ho sehlopha le ho busana ka seo ba se bonang setshwantshong ka seng. Setshwantsho ka seng se fapane jwang? Ba bona mang? Ba bona eng? Na ho na le ditshwantsho tse bonahalang di tshwaelehile kapa tse tshwanang le kamoo baiithuti ba phelang kateng?</p>	<p>Padiso: Leino la Kgauta</p>

Tsebo	Tataiso ya ho ruta	Disebediswa
	<p>Thuto ya 3: Padiso: Leino la kgauta</p> <p>Botsa potso ya pele ho ho bala:</p> <p>Potso: O nahana hore pale ena e bua ka eng?</p> <p><i>Karabo:</i> Dikarabo tsa baithuti di tla fapana. Titjhere efa baithuti monyetla wa ho arolelana ka mehopolo ya bona. Kenella ha ho hlokeha. Maikemisetso ke hore baithuti kaofela ba nke karolo dipuisanong.</p> <p>Balla sehlopha Padiso, mme o kope baithuti ho mamela ka hloko ho bontsha hlompho. O bale ka lentšwe le phahameng, ka thello, o sebedisa matshwao a puo ksa nepo.</p> <p>Ha o ntse o bala o kgefutse, o ba botse dipitso tse lekolar hore ba mametse ka hloka na?</p> <p>Botsa dipotso ka mora ho bala:</p> <p>Potso: Lelapa le leholo ke eng?</p> <p><i>Karabo:</i> Ke moo ho dulang batho ba ba nta.</p> <p>Potso: Lebitso la mmangwane wa Neo ke mntso?</p> <p><i>Karabo:</i> Ke Ratu</p> <p>Potso: Neo le mmangwane wa hoo ba ne ba dutse kae?</p> <p><i>Karabo:</i> Setupung.</p> <p>Qetela Mosebetsi wa 1.</p>	<p>Mosebetsi wa 1</p> <p>Buka ya pale ya kgetho</p>
	<p>Thuto ya 4: Naisi ya pale (Buka ya kgetho ya hao)</p> <p>Tekanytso wa motso. Moithuti o mamela dipale mme a bontsha motso o ho araba dipotso tse amanang le pale. Ka morao ho kgefutso, balla baithuti pale ya kgetho ya hao. E nka bolelele bo bong le bo bong ho latela nako e amanang le yona, kapa haeba o ka rata ho bala pale ka bokgetho. Bala sehloho mme o botse baithuti hore na ba nahana hore pale e bua ka eng.</p> <p>Hula maikutlo a bona ka ho bua ka sekwahelo se ka pele sa buka, mongodi le moetsi wa ditshwantsho.</p> <p>Kgothatsa baithuton hobala dibuka tse sekgutlong sa dibuka. Maikemisetso ke ho kwetlisa bokgoni bona ba ho bala.</p>	

Tsebo	Tataiso ya ho ruta	Disebediswa
<p>Metsotso e 15 ka beke bakeng sa matsatsi a 3</p>	<p>Thuto ya 1: Mabitso a baithuti</p> <p>Tekanyetso ya motheo: Moithuti o qala ho elellwa hore mantswe a bopilwe ka medumo e kang tlhaku/mantswe a qalang a lebitso la hae. Moithuti o hlwaya dikamano tsa ditlhaku/modumo tsa ditlhaku tse itseng.</p> <p>Bekeng ya 2 o sebeditse halofo ya mabitso a baithuti. Jwale sebedisa halofo e nngwe ya mabitso a baithuti.</p> <p>Lokisetsa mabitso a baithuti dikotong tse arohaneng tsa pampiri kapa sebedisa dikarete tsa mabitso tafoleng.</p> <p>Kgomaretsa tjhate ya dialefabete (kapa o etse dikarete tse nyane tsa alefabete) tlapantshong.</p> <p>Phahamisa mabitso a baithuti ka bonngwe mme o baone ho hlwaya hore na mabitso a qala ka modumo ofe.</p> <p>Etsa hore moithuti eo a tshwereng lebitso la hae ka dikarete lebitso tlasa tlhaku e nepahetseng dialefabete.</p>	<p>Pampiri, dimmaraka (kapa mabitso a ditafole tsa baithuti)</p> <p>Sekgomaretsi, tjhate ya dialefabete</p> <p>Dikarete tsa medumo</p> <p>Tjhoko</p>
	<p>Thuto ya 2: Thothokiso</p> <p>Balla sehlopha thothokiso. Ha o dula thothokiso etsa diketso tseo thothokiso e di bolelang.</p> <p>Momo wa Namahadi</p> <p>Momo o na le dilemo e nngwe.</p> <p>O dula Namahadi.</p> <p>Momo o rata mantswe a nngwe.</p> <p>O rata mantswe a nngwe.</p> <p>O rata mantswe a nngwe e monate.</p> <p>Ke mantswe a nngwe a tsa dipotso.</p> <p>Potso: Ke modumo ofe oo o o utlwileng o phetwa thothokisong?</p> <p><i>Karabo:</i> m le n.</p> <p>Potso: Ke medumo/mantswe afe a morethetho o tshwanang ao o a utlwileng?</p> <p>Bala mantswe a morethetho tlapantshong mmoho le baithuti.</p>	<p>Pampiri, lesupa (kapa ngola ka tlapantsho)</p>